

2023



MLINPEK A.D. PRNJAVOR

Jedinstveni prospekt

četvrte emisije redovnih (običnih) akcija, javnom ponudom

Agent emisije: ADVANTIS BROKER a.d. Banja Luka

S A D R Ž A J

1. SKRAĆENI PROSPEKT	5
1.1. Uvod sa upozorenjima.....	5
1.2. Ključne informacije o Emitentu	6
1.3. Ključne informacije o hartiji od vrijednosti	9
1.4. Ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijednosti	10
2. FAKTORI RIZIKA	12
3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI.....	15
3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa	15
3.1.1. Podaci o svim licima odgovornim za informacije navedene u Jedinstvenom prospektu	15
3.1.2. Potpisane izjave odgovornih lica	15
3.1.3. Izvještaji stručnjaka	16
3.1.4. Informacije koje potiču od trećih lica.....	16
3.1.5. Izjave	16
3.2. Ovlašćeni revizori	16
3.3. Informacije o Emitentu	17
3.4. Pregled poslovanja.....	17
3.4.1. Osnovne djelatnosti.....	17
3.4.2. Značajni novi proizvodi i/ili usluge.....	19
3.4.3. Glavna tržišta	19
3.4.4. Važni događaji u razvoju poslovanja Emitenta	19
3.4.5. Strategija i ciljevi.....	20
3.4.6. Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.....	20
3.4.7. Položaj Emitenta na tržištu	20
3.4.8. Ulaganja.....	20
3.4.8.1. Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta	20
3.5. Organizaciona struktura.....	21
3.6. Pregled finansijskog poslovanja	21
3.6.1. Finansijsko stanje i rezultati poslovanja Emitenta	21
3.7. Izvori sredstava.....	23
3.8. Regulatorno okruženje	24
3.8.1. Opis regulatornog okruženja u kojem Emitent posluje i koje bi moglo bitno da utiče na njegovo poslovanje, zajedno sa informacijama o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiću, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.....	24
3.9. Informacije o trendovima	24
3.9.1. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu	24
3.10. Predviđanja ili procjene dobiti.....	24
3.11. Rukovodeći, nadzorni organi i više rukovodstvo	24
3.11.1. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva.....	25
3.12. Lična primanja i nakade	26
3.13. Uprava.....	26
3.13.1. Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja	26
3.14. Zaposleni	27
3.14.1. Udjeli u vlasništu i opcije na akcije	27
3.14.2. Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih ..	27
3.15. Večinski akcionari.....	28
3.15.1. Različita glasačka prava akcionara	28
3.15.2. Vlasništvo i kontrola nad Emitentom	28
3.15.3. Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom	28
3.16. Transakcije sa povezanim licima.....	29
3.17. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta.....	32
3.17.1. Istorische finansijske informacije	32
3.17.1.1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji za posljednje tri finansijske godine	32
3.17.1.2. Nerevidirani polugodišnji finansijski izvještaji za posljednje tri finansijske godine	50
3.17.1.3. Izvještaji revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Emitenta	64
3.17.1.4. Konsolidovani finansijski izvještaji	73
3.17.2. Revizija istorijskih godišnjih finansijskih informacija	73
3.17.3. Pro forma finansijske informacije	73

3.17.4. Politika dividendi	73
3.17.5. Sudski i arbitražni sporovi	73
3.17.6. Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta	74
3.18. Dodatne informacije	74
3.18.1. Osnovni kapital	74
3.18.2. Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent	74
3.18.3. Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti ili hartija od vrijednosti sa varantima	74
3.18.4. Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala	74
3.18.5. Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovorenno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije, te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose	75
3.18.6. Istoriski pregled osnovnog kapitala	75
3.18.7. Ugovor o osnivanju i statut Emitenta	75
3.18.7.1. Klase akcija	75
3.18.7.2. Odredbe osnivačkog akta/statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom	75
3.19. Značajni ugovori	76
3.20. Dostupni dokumenti	76
4. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	77
4.1. Ključne informacije	77
4.1.1. Izjava o obrtnom kapitalu	77
4.1.2. Kapitalizacija i zaduženost	77
4.1.3. Interes fizičkih i pravnih lica uključenih u emisiju	78
4.1.4. Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava	78
4.2. Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet javne ponude/uvrštenja u trgovanje ..	78
4.2.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude	78
4.2.2. Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju	78
4.2.3. Karakteristike hartija od vrijednosti	78
4.2.4. Valuta emisije hartija od vrijednosti	79
4.2.5. Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja	79
4.2.6. U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane	79
4.2.7. Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	79
4.2.8. Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanjima	80
4.2.9. Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveznih ponuda za preuzimanje i/ili pravila o istiskivanju akcionara i rasprodaji u vezi za hartijama od vrijednosti	80
4.2.10. Podaci o javnim ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta, koje su objavljene u 2022. i 2023. godini	81
4.2.11. Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti	81
4.2.12. Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja	81
4.2.13. Identitet i kontakt Emitenta	81
4.3. Uslovi javne ponude hartija od vrijednosti	82
4.3.1. Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude	82
4.3.1.1. Uslovi koji se primjenjuju na ponudu	82
4.3.1.2. Ukupna količina emisije	82
4.3.1.3. Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu	82
4.3.1.4. Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne	83
4.3.1.5. Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu	83
4.3.1.6. Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu	83
4.3.1.7. Rokovi za povlačenje zahtjeva	83
4.3.1.8. Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti	84
4.3.1.9. Način i datum javne objave rezultata ponude	84
4.3.1.10. Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa	84
4.3.2. Plan distribucije i podjele	85
4.3.2.1. Kategorije potencijalnih investitora	85
4.3.2.2. Namjere većinskih akcionara, članova rukovodećih ili nadzornih organa za upis akcija iz ove emisije	85

4.3.2.3.	Postupak obavljanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavljanja	85
4.3.3.	Određivanje cijene	85
4.3.4.	Provodenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije	85
4.3.4.1.	Koordinatori globalne ponude i pojedinih dijelova ponude, te mesta u različitim državama u kojima je ponuda u toku	85
4.3.4.2.	Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi	86
4.3.4.3.	Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i ime i adresa subjekta koji provodi ponudu bez obaveze otkupa	86
4.4.	Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem	86
4.4.1.	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti u trgovanje radi njihove distribucije na tržištu Banjaluka berze	86
4.4.2.	Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje	87
4.4.3.	Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta	87
4.4.4.	Podaci o subjektima koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovaju	87
4.4.5.	Podaci o stabilizaciji cijena	87
4.4.6.	Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)	87
4.5.	Vlasnici hartija od vrijednosti koji pristupaju prodaji	87
4.6.	Trošak emisije	87
4.6.1.	Ukupni neto prilivi od emisije i procjena ukupnih troškova emisije	87
4.7.	Razrjeđivanje akcionarske strukture	88
4.8.	Dodatne informacije	88
4.8.1.	Savjetnici povezani sa emisijom	88
4.8.2.	Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	88

Prilozi uz prospekt:

- Prilog 1** – Note uz finansijske izvještaje za 2020. godinu
Prilog 2 – Note uz finansijske izvještaje za 2021. godinu
Prilog 3 – Note uz finansijske izvještaje za 2022. godinu
Prilog 4 – Note uz finansijske izvještaje za polugodište 2023. godine

1. SKRAĆENI PROSPEKT

1.1. Uvod sa upozorenjima

OSNOVNI PODACI O EMITENTU	
Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN kod	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100MLPSRA3
Puno poslovno ime:	Acionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu „MLINPEK“ Prnjavor
Skraćeno poslovno ime:	„MLINPEK“ a.d. Prnjavor
Sjedište i adresa:	Magistralni put br. 20, 78430 Prnjavor
Matični broj:	01832182
Šifra djelatnosti:	10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Registracioni sud:	Okružni privredni sud u Banjoj Luci
MBS/Reg.ulogačak	1-7222-00
JIB:	4401219350006
Oznaka i broj u registru emitentata	MLPS; 04-84-97
Telefon/ fax:	+ 387 51 645 503
E-mail:	mlinpek@zona.ba
Web:	www.mlinpek-prnjavor.com
AGENT EMISIJE	
Poslovno ime:	Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker“ a.d. Banja Luka
Adresa:	Krajiških brigada 113, Banja Luka
Matični broj	11019455
Telefon:	+387 51 233 710
Fax:	+387 51 233 711
E-mail:	info@advantisbroker.com
Web:	https://advantisbroker.com/
ORGAN KOJI JE ODOBRILO DOKUMENT	
Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Adresa:	Vuka Karadžića br. 6, Banja Luka
Telefon:	+387 51 218 362; +387 51 218 356
Fax:	+387 51 218 361
E-mail:	kontakt@secrs.gov.ba
Web:	www.secra.gov.ba
Datum odobrenja Prospekt-a:	12.02.2024. godine

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospeksa kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cijelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospeksa, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospeksa.“

1.2. Ključne informacije o Emitentu

a) Kratak opis emitenta hartija od vrijednosti:

KRATAK OPIS EMITENTA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI:	
Puno poslovno ime:	Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu „MLINPEK“ Prnjavor
Skraćeno poslovno ime:	„MLINPEK“ a.d. Prnjavor
Sjedište i adresa:	Magistralni put br. 20, 78430 Prnjavor
Pravni oblik:	Otvoreno akcionarsko društvo
JIB:	4401219350006
Propisi na osnovu kojih posluje:	Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)
Država u kojoj je Emitent osnovan:	Bosna i Hercegovina
Glavne djelatnosti Emitenta:	10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Najveći akcionari Emitenta i podatak o licu koje ima direktni ili indirektni kontrolni položaj u Emitentu:	<ul style="list-style-type: none"> • BISPROM d.o.o. Prnjavor - 52,388803% učešća u osnovom kapitalu Emitenta, • DOMUZ DRAGAN - 18,777291% učešća u osnovom kapitalu Emitenta, • Miladin Stanić - 0,674932% učešća u osnovom kapitalu Emitenta, uz napomenu da je isto lice i 100% vlasnik društva BISPROM d.o.o. Prnjavor * <p>* podaci na 30.12.2023. godine</p> <p>Lice koje ima direktni kontrolni položaj je, prethodno navedeni akcionar, BISPROM d.o.o. Prnjavor.</p> <p>Osnovni kapital Emitenta iznosi 2.528.107 KM.</p>
Identitet članova Uprave Emitenta:	<ul style="list-style-type: none"> • Miladin Stanić, direktor i predsjednik Upravnog odbora • Nada Tomić, član Upravnog odbora • Živanka Mitrović, član Upravnog odbora
Identitet ovlaštenih revizora Emitenta:	Reviziju finansijskih izvještaja za 2020., 2021. i 2022. godinu vršilo je Društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje usluga "EF REVIZOR" Banja Luka, ovlašteni revizor Srećko Vidović.

b) Ključne istorijske finansijske informacije:

U nastavku slijedi tabelarni prikaz skraćenih godišnjih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020., 2021. i 2022. godinu.

Skraćeni bilans stanja	31.12.2020.	Iznos 31.12.2021.	31.12.2022.
Aktiva			
Stalna sredstva	1.468.612	1.370.403	1.254.703
Tekuća sredstva	654.210	384.773	1.945.598
Bilansna aktiva	2.122.822	1.755.176	3.221.870
Pasiva			
Kapital	551.841	559.268	604.175
Osnovni kapital	2.528.107	2.528.107	2.528.107
Rezerve	0	0	0
Revalorizacione rezerve	0	0	0
Neraspoređeni dobitak	0	7.427	52.334
Gubitak	1.976.266	1.976.266	1.976.266
Dugoročne obaveze	0	0	0
Kratkoročne obaveze	1.570.981	1.195.908	2.617.583
Bilansna pasiva	2.122.822	1.755.176	3.221.870

Skraćeni bilans uspjeha	Iznos		
	01.01 - 31.12.2020.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2022.
Poslovni prihodi	1.038.714	1.131.618	3.189.956
Poslovni rashodi	1.176.316	1.084.949	3.150.236
Poslovni dobitak/gubitak	(137.602)	46.669	39.720
Finansijski prihodi	0	0	0
Finansijski rashodi	45.280	33.616	21.406
Dobitak/gubitak redovne aktivnosti	(182.882)	13.053	18.314
Dobitak/gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	1.443	(448)	27.874
Dobitak/gubitak po osnovu uskl.vrijednosti imovine	0	0	0
Prihodi od promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0
Rashodi od promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0
Dobitak/gubitak prije oporezivanja	(181.439)	12.605	46.188
Neto dobitak/gubitak	(200.526)	7.427	44.907

Skraćeni bilans tokova gotovine	Iznos		
	01.01 - 31.12.2020.	01.01 - 31.12.2021.	01.01 - 31.12.2022.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.534.559	2.555.011	2.769.811
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.542.954	1.953.437	3.213.712
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	(8.395)	601.574	(443.901)
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	850.000	1.049.370	1.120.802
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.120.000	1.599.370	708.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(270.000)	(550.000)	412.802
Ukupni prilivi gotovine	3.384.559	3.604.381	3.890.613
Ukupni odlivi gotovine	3.662.954	3.552.807	3.921.712
Neto priliv (odliv) gotovine	(278.395)	51.574	(31.099)
Gotovina na početku obračunskog perioda	316.275	37.880	89.454
Gotovina na kraju obračunskog perioda	37.880	89.454	58.355

U nastavku slijedi tabelarni prikaz skraćenih polugodišnjih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu

Skraćeni bilans stanja	Iznos			
	30.06.2020.	30.06.2021.	30.06.2022.	30.06.2023.
Aktiva				
Stalna sredstva	1.534.416	1.422.096	1.301.129	1.208.277
Tekuća sredstva	534.860	449.293	553.162	1.537.936
Bilansna aktiva	2.069.276	1.871.389	1.877.140	2.767.782
Pasiva				
Kapital	659.536	427.437	625.580	464.885
Osnovni kapital	2.528.107	2.528.107	2.528.107	2.528.107
Rezerve	0	0	0	0
Revalorizacione rezerve	0	0	0	0
Neraspoređeni dobitak	0	0	73.739	52.334
Gubitak	1.868.571	2.100.670	1.976.266	2.115.556
Dugoročne obaveze	0	0	0	0
Kratkoročne obaveze	1.409.740	1.443.952	1.251.448	2.302.785
Bilansna pasiva	2.069.276	1.871.389	1.877.140	2.767.782

Skraćeni bilans uspjeha	Iznos			
	01.01-30.06.2020.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.06.2023.
Poslovni prihodi	515.753	100.407	1.166.043	1.231.251
Poslovni rashodi	599.846	211.110	1.125.343	1.359.545
Poslovni dobitak/gubitak	(84.093)	(110.703)	40.700	(128.294)
Finansijski prihodi	0	0	0	0
Finansijski rashodi	11.952	13.610	2.491	10.960
Dobitak/gubitak redovne aktivnosti	(96.045)	(124.313)	38.209	(139.254)
Dobitak/gubitak po osnovu ostalih prih. i rash.	3.214	(91)	28.103	(36)
Dobitak/gubitak po osnovu uskl.vr. imovine	0	0	0	0
Prihodi od promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0	0
Rashodi od promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	0	0	0
Dobitak/gubitak prije oporezivanja	(92.831)	(124.404)	66.312	(139.290)
Neto dobitak/gubitak	(92.831)	(124.404)	66.312	(139.290)

Skraćeni bilans tokova gotovine	Iznos			
	01.01-30.06.2020.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.06.2023.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.522.272	1.242.975	1.165.240	1.502.597
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	831.968	517.984	1.025.351	1.068.870
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	690.304	724.991	139.889	433.727
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0	0
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	0	0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	270.000	528.000	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.000.000	1.000.000	708.000	482.801
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(1.000.000)	(730.000)	(180.000)	(482.801)
Ukupni prilivi gotovine	1.522.272	1.512.975	1.693.240	1.502.597
Ukupni odlivi gotovine	1.831.968	1.517.984	1.733.351	1.551.671
Neto priliv (odliv) gotovine	(309.696)	(5.009)	(40.111)	(49.074)
Gotovina na početku obračunskog perioda	316.275	37.880	89.454	58.355
Gotovina na kraju obračunskog perioda	6.579	32.871	49.343	9.281

c) Kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za Emitenta

Rizici specifični za Emitenta i njegovu djelatnost su:

Rizik smanjenja profitabilnosti – Ovaj rizik se ogleda u konstantnom povećanju cijena osnovnih ulaznih materijala, električne energije kao i cijene rada. Prilikom formiranja cijena isporuke dobara i usluga, Emitent ima ograničenja, kako zbog pariranja konkurenčkim cijenama tako i zbog ograničenja koja se odnose na maksimalno propisanu maržu na osnovne životne namirnice od strane države, u što spadaju brašno i pekarski proizvodi.

Takođe, prisutan je i rizik od nedovoljne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, odnosno smanjenog obima proizvodnje kao i od neiskorištenosti skladišnih kapaciteta.

Emitent konstantno prati promjene na tržištu i u skladu sa njima reaguje s ciljem smanjenja negativnog uticaja na profitabilnost poslovanja, diverzifikacijom kupaca, optimizacijom troškova, formiranjem optimalnih zaliha, prilagođavanjem cijena isporuke dobara i izvršenih usluga i sl.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Očuvanje kvaliteta i ispravnosti uskladištene robe

Redovno poslovanje Emitenta je izloženo riziku očuvanja uskladištene robe u silosima, uglavnom pšenice i kukuruza.

Kako bi rizik očuvanja kvaliteta i ispravnosti uskladištene robe sveo na najmanju moguću mjeru Emitent, pored adekvatnih objekata i opreme, sprovodi i preventivne mjere kao i odgovarajuće procedure za zaštitu uskladištene robe. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**

Rizik od požara/ zaštita na radu - Emitent je, budući da nema zaposlenih koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara, zaključilo ugovor o obavljanju ovih poslova sa ovlaštenom firmom Tešić d.o.o Prnjavor. Svi poslovi koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara uredno se obavljaju i sačinjeni su svi akti iz ove oblasti. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik više sile - Pod ovim pojmom podrazumijevaju se sljedeći događaji:

- rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, pobuna ili ustank neprljatelja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
- slučajevi kao što su: suše, poplave, zemljotresi, požari, i sl. izuzev predvidljivih i uobičajenih klimatskih i prirodnih pojava koje uzrokuju oštećenja ili uništenje; Od naprijed navedenih, rizik od poplava se posebno izdvaja kao najčešća prijetnja usjevima i u znatnoj mjeri negativno utiče na tržište nabavke Emitenta.
- pojava pandemije kao što je bila pandemija uslijed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 u martu 2020. godine

Emitent nema plan smanjenja ovih rizika, osim u smislu bliske saradnje sa organima vlasti, s ciljem otklanjanja mogućih posljedica ovakvih nepogoda, ako bi do njih došlo. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

1.3. Ključne informacije o hartiji od vrijednosti

a) Kratak opis hartija od vrijednosti koje se javno nude i uvrštavaju u trgovanje na Banjalučkoj berzi:

KRATAK OPIS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE NUDE I UVRŠTAVAJU U TRGOVANJE NA BANJALUČKOJ BERZI	
Vrsta hartija od vrijednosti:	Redovne (obične) akcije
Klasa:	Klasa „A“
Broj akcija:	4.583.333
Nominalna vrijednost po akciji:	1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije:	4.583.333,00 KM
ISIN kod:	BA100MLPSRA3
Emitovane hartije od vrijednosti Emitenta:	<p>Emitent je do sada emitovao tri emisije akcija i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.722.022 redovnih (običnih) akcija iz prve emisije, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 3.722.022 KM; • 1.203.662 redovnih (običnih) akcija iz druge emisije (smanjenje osnovnog kapitala u postupku reorganizovanja stečajnog dužnika prema stečajnom planu) klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 1.203.662 KM; • 1.324.445 redovnih (običnih) akcija iz treće emisije (emisija bez obaveze izrade prospakta - uslovno povećanje osnovnog kapitala - konverzija duga u akcije, u postupku reorganizovanja stečajnog dužnika prema stečajnom planu), klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 1.324.445 KM.
Prava sadržana u hartijama od vrijednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • pravo na pristup pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, • pravo učešća u radu skupštine Društva, • pravo glasa na skupštini akcionara, • pravo na isplatu dividende, • pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška, u slučaju likvidacije društva, • pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija, • pravo raspolažanja akcijama u skladu sa Zakonom, • sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
Relativna nadređenost HOV u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti, uključujući podatke o nivou podređenosti HOV:	Sve obične (redovne) akcije nose ista prava.

Ograničenja slobode prenosivosti hartija od vrijednosti:	Bez ograničenja prenosivosti
Politike dividende ili isplate:	Emitent nema usvojenu politiku dividende ili isplate.
Tržište:	Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti

b) Kratak opis najbitnijih faktora rizika specifičnih za redovne (obične) akcije Emitenta:

Cjenovni rizik - Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija uslijed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta.

S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Na kretanje tržišne cijena akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani (prehrambenoj industriji) i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd. Posljednja tržišna cijena akcija Emitenta, po kojoj se trgovalo na Banjalučkoj berzi, iznosi 0,13 KM, dok prodajna cijena akcija iz četvrte emisije za akcionare koji koriste pravo preće kupovine iznosi 0,24 KM po jednoj akciji. Takođe, prodajni nalog za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preće kupovine, biće iznesen po cijeni od 0,24 KM, uz standard povećanja cijene od 0,01 KM. Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK.Rizik isplate dividendi** – Emitent nema usvojenu politiku dividende i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima. Generalno, politika dividendi zavisi od mnoga faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena. Emitent ima iskazan gubitak do visine kapitala i dok isti ne bude u cijelosti pokriven, nije u mogućnosti da isplaćuje dividendu. Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Rizik likvidnosti – predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka uslijed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. Akcije Emitenta nisu likvidne, a posljednji put se trgovano istim na Banjalučkoj berzi dana 14.7.2021. godine. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Poreski rizik – Investitor mora prihvati činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

1.4. Ključne informacije o javnoj ponudi hartija od vrijednosti

Četvrta emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

Emitent očekuje da će uspješnost emisije biti 100%, odnosno da će prikupiti 1.100.000 KM, a procjenjeni iznos neto priliva sredstava od emisije (priključena sredstva umanjena za troškove emisije od cca. 20.500 KM) je 1.079.500 KM (98,15% od prikupljenih sredstava). Ovom emisijom emituje se 4.583.333 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 4.583.333,00 KM.

Dan početka upisa i uplate akcija je utvrđen u Javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze.

Javna ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajaće 22 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preće kupovine, a nakon toga ostatak akcija ponudiće se na Banjalučkoj berzi. Pravo preće kupovine akcija iz predmetne emisije pripada postojećim akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa, na dan presjeka – 12.12.2023. godine.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preće kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Kraljiških brigada 113, Banja Luka, svakim radnim

danom u periodu od 8 do 16 časova, a nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi.

Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija.

Takođe, u skladu sa članom 39. stav (6) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022) Emitent ima pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija ukoliko se u toku korišćenja prava preče kupovine realizuje minimalni prag uspješnosti definisan Odlukom o emisiji (60%).

Emitent očekuje da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon četvrte emisije akcija. U slučaju da postojeći akcionari ne iskoriste pravo prečeg sticanja akcija iz četvrte emisije, vlasnička struktura je predstavljena u narednoj tabeli:

Aкционари	Vrijednost prije četvrte emisije (prema podacima Centralnog registra HOV od 04.05.2023. godine)		Vrijednost nakon četvrte emisije	
	% učešće	Broj akcija	% učešće	Broj akcija
BISPROM DOO PRNJAVOR	52,39%	1.324.445	18,62%	1.324.445
DOMUZ DRAGAN	18,78%	474.710	6,68%	474.710
PRELIĆ ŽELJKO	1,04%	26.383	0,37%	26.383
STANIĆ MILADIN	0,67%	17.063	0,24%	17.063
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU	0,66%	16.703	0,23%	16.703
DUŠANIĆ SLAVIŠA	0,18%	4.567	0,06%	4.567
ANĐELIĆ DEJAN	0,07%	1.883	0,03%	1.883
FERIZOVIĆ ZLATKO	0,06%	1.490	0,02%	1.490
METAL AD BANJA LUKA	0,04%	1.132	0,02%	1.132
PREMASUNAC DUŠAN	0,04%	1.126	0,02%	1.126
Ostali	26,05%	658.605	9,26%	658.605
Kupac/kupci četvrte emisije	-	-	64,45%	4.583.333
Ukupno	100,00%	2.528.107	100,00%	7.111.440

Jedinstveni prospekt četvrte emisije redovnih (običnih) akcija biće dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: (www.mlinpek-prnjavor.com), Agenta emisije: (www.advantisbroker.com) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavlјivanja.

Nakon registracije četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti. Nakon podnesenog zahtjeva, uvrštenje hartija na slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 0,5% nominalne vrijednosti emisije.

Emitent/Agent emisije ne naplaćuje troškove investitorima za kupovinu redovnih (običnih) akcija po osnovu prava preče kupovine, a kupovinom na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija. Cijena po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 0,24 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Sredstva prikupljena emisijom akcija koristiće se za dalje razvijanje poslovanja, povećanje otkupa žitarica od poljoprivrednih proizvođača, te obima prometa trgovачke robe. Očekivani efekti investiranja su veća iskorištenost proizvodnih kapaciteta Emitenta, kao i povećanje broja zaposlenih, što će za rezultat imati ostvarenje pozitivnog rezultata i stabilnije poslovanje Emitenta

Ova emisija akcija ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije i ne postoji nikakvi sukobi interesa koji se odnose na ponudu akcija ili njihovo uvrštenje u trgovanje.

2. FAKTORI RIZIKA

2.1. Faktori rizika Emitenta

Rizici specifični za Emitenta i njegovu djelatnost su:

Rizik smanjenja profitabilnosti – Ovaj rizik se ogleda u konstantnom povećanju cijena osnovnih ulaznih materijala, električne energije kao i cijene rada. Prilikom formiranja cijena isporuke dobara i usluga, Emitent ima ograničenja, kako zbog pariranja konkurentske cijenama tako i zbog ograničenja koja se odnose na maksimalno propisanu maržu na osnovne životne namirnice od strane države, u što spadaju brašno i pekarski proizvodi. Ovdje bismo istakli i nelojalnu konkureniju sa niskim cijenama u segmentu prodaje pekarskih proizvoda.

Takođe, prisutan je i rizik od nedovoljne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, odnosno smanjenog obima proizvodnje kao i od neiskorištenosti skladišnih kapaciteta.

Emitent konstantno prati promjene na tržištu i u skladu sa njima reaguje s ciljem smanjenja negativnog uticaja na profitabilnost poslovanja, diverzifikacijom kupaca, optimizacijom troškova, formiranjem optimalnih zaliha, prilagođavanjem cijena isporuke dobara i izvršenih usluga i sl.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Očuvanje kvaliteta i ispravnosti uskladištene robe

Redovno poslovanje Emitenta je izloženo riziku očuvanja uskladištene robe u silosima, uglavnom pšenice i kukuruza.

Kako bi rizik očuvanja kvaliteta i ispravnosti uskladištene robe sveo na najmanju moguću mjeru Emitent, pored adekvatnih objekata i opreme, sprovodi i preventivne mjere kao i odgovarajuće procedure za zaštitu uskladištene robe.

U silosima se vrši sušenje, čišćenje, skladištenje žitarica a ujedno instalirana je i oprema koja kontroliše kvalitet uskladištene robe. Sušenje žitarica Emitent vrši prema propisima, pravilima i utvrđenoj strukturi rada. Za potrebe očuvanja kvaliteta uskladištene robe Emitent koristi aparate za utvrđivanje kvaliteta odgovarajućih žitarica (vlage, hektolitara, proteina, glutena), termometre za utvrđivanje temperature u čelijama silosa, kao i ventilatore za uduvavanje zraka u čelije. Takođe, društvo koristi elevatore i lančane transportere za prebacivanje žitarica iz jedne čelije u drugu. Uzimaju se uzorci žitarica za pregled na sadržaj štetočina (žižak, brašnjak, grinje...) i po potrebi vrši se zaštita sredstvima za suzbijanje insekata (otoksin). U cilju pravilnog skladištenja i očuvanja kvaliteta zrna vrši se redovno eleviranje i fumigacija. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**

Rizik od požara/ zaštita na radu - Emitent je, budući da nema zaposlenih koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara, zaključilo ugovor o obavljanju ovih poslova sa ovlaštenom firmom Tešić d.o.o Prnjavor. Svi poslovi koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara uredno se obavljaju i sačinjeni su svi akti iz ove oblasti. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

Rizik više sile - Pod ovim pojmom podrazumijevaju se sljedeći događaji:

- rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, pobuna ili ustank neprijatelja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
- slučajevi kao što su: suše, poplave, zemljotresi, požari, i sl. izuzev predvidljivih i uobičajenih klimatskih i prirodnih pojava koje uzrokuju oštećenja ili uništenje; Od naprijed navedenih, rizik od poplava se posebno izdvaja kao najčešća prijetnja usjevima i u znatnoj mjeri negativno utiče na tržište nabavke Emitenta.
- pojava pandemije kao što je bila pandemija uslijed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 u martu 2020. godine

Emitent nema plan smanjenja ovih rizika, osim u smislu bliske saradnje sa organima vlasti, s ciljem otklanjanja mogućih posljedica ovakvih nepogoda, ako bi do njih došlo. Emitent važnost ovog rizika procjenjuje kao **SREDNJI**.

2.2. Faktori rizika hartije od vrijednosti

Investicija u redovne (obične) akcije, kao glavnog predstavnika vlasničkih instrumenata, nosi sa sobom visoku dozu rizika jer one su najviše opterećene rezultatima poslovanja Emitenta. Njihovo rezidualno pravo, nakon namirenja svih povjerilaca, čini ih glavnim izvorom zaštite i snose glavne posljedice za eventualno negativno poslovanje emitenta.

Cjenovni rizik

Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija uslijed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta.

S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoј tržišnoј cijeni. Na kretanje tržišne cijena akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani (prehrambenoj industriji) i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd.

Posljednja tržišna cijena akcija Emitenta, po kojoj se trgovalo na Banjalučkoj berzi, iznosi 0,13 KM, dok prodajna cijena akcija iz četvrte emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,24 KM po jednoj akciji. Takođe, prodajni nalog za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, biće iznesen po cijeni od 0,24 KM, uz standard povećanja cijene od 0,01 KM.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **VISOK¹**.

Rizik isplate dividendi

Emitent nema usvojenu politiku dividende i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima. Generalno, politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena. Emitent ima iskazan gubitak do visine kapitala i dok isti ne bude u cijelosti pokriven, nije u mogućnosti da isplaćuje dividendu.

Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Rizik likvidnosti

Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Drugim riječima, predstavlja nemogućnost „izlaska iz pozicije“ odnosno prodaje instrumenta na sekundarnom tržištu putem Banjalučke berze. Navedeni rizik dovodi do mogućnosti ostvarivanja gubitka uslijed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta.

Akcije Emitenta nisu likvidne, a posljednji put se trgovano istim na Banjalučkoj berzi dana 14.7.2021. godine.² Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.

U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje su predmet javne ponude i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 60/15, 5/16-ispr., 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/22), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

¹ Kvalitativna ljestvica za procjenu važnosti faktora rizika ima vrijednosti: niska, srednja ili visoka.

² Izvor: Internet stranica Banjalučke berze a.d. Banja Luka, <https://www.blberza.com/>, na dan 30.12.2023. godine

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 94/15, 1/17 i 58/19), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvati činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **SREDNJI**.

3. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

3.1. Odgovorna lica, informacije o trećim licima, stručni izvještaji i odobrenje nadležnog organa

3.1.1. Podaci o svim licima odgovornim za informacije navedene u Jedinstvenom prospektu

Za sve informacije i podatke prikazane u ovom Jedinstvenom prospektu, odgovoran je direktor Emitenta, Miladin Stanić.

3.1.2. Potpisane izjave odgovornih lica

„Potvrđujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

Miladin Stanić

Direktor

3.1.3. Izvještaji stručnjaka

Jedinstveni prospekt, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži revizorske izvještaje za 2020., 2021. i 2022. godinu.

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Srećko Vidović	Revizorski izvještaj za 2020. godinu	Ulica Gajeva 12, Banja Luka
2.	EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Srećko Vidović	Revizorski izvještaj za 2021. godinu	Ulica Gajeva 12, Banja Luka
3.	EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Srećko Vidović	Revizorski izvještaj za 2022. godinu	Ulica Gajeva 12, Banja Luka

Navedeni revizorski izvještaji su izrađeni na zahtjev Emitenta. Autor revizorskih izvještaja je upoznat da će se izvještaji uključiti u Jedinstveni prospekt.

3.1.4. Informacije koje potiču od trećih lica

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom 3.1.3. Jedinstvenog prospeksa u ovaj dokument nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

Informacije iz prethodno pomenutih revizorskih izvještaja su tačno prenesene i prema saznanjima kojima Emitent raspolaže i njegovim provjerama informacija koje su objavila treća lica, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće.

3.1.5. Izjave

- Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i da Jedinstveni prospectus sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te da Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- Za istinitost, tačnost i potpunost podataka u Jedinstvenom prospectus odgovorni su Emitent, ovlašteno lice Emitenta i revizor.
- Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u Jedinstvenom prospectus solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- Odobrenje ovog Jedinstvenog prospectusa ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- Odobrenje ovog Jedinstvenog prospectusa ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi.
- Investitori treba samostalno da procijene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim dokumentom.

3.2. Ovlašćeni revizori

Reviziju finansijskih izvještaja za 2020., 2021. i 2022. godinu vršio je EF REVIZOR d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor Srećko Vidović.

Navedeni revizor, Srećko Vidović, je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i upisan je u Registr lica sa sertifikatom ovlašćenog revizora.

Tokom perioda obuhvaćenog istorijskim finansijskim informacijama nije došlo do promjene revizora, odnosno do situacije da revizori nisu ponovo imenovani.

Ne postoje okolnosti koje su dovele do odstupanja, odnosno opoziva revizora.

3.3. Informacije o Emitentu

Puno poslovno ime:	Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu „MLINPEK“ Prnjavor
Skraćeno poslovno ime:	„MLINPEK“ a.d. Prnjavor
Mjesto registracije:	Okružni privredni sud u Banjoj Luci
Matični broj:	01832182
Oznaka i registarski broj u Registru emitentata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srbске:	MLPS; 04-84-97
Datum osnivanja:	U sudski registar, kao akcionarsko društvo, Emitent je upisan 24.12.2001.godine
Trajanje Emitenta:	Emitent je osnovan na neodređeno vrijeme.
Sjedište:	Magistralni put br. 20, 78430 Prnjavor
Pravni oblik Emitenta:	Otvoreno akcionarsko društvo
Zakonodavstvo prema kojem posluje:	Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023)
Država u kojoj je Emitent osnovan:	Bosna i Hercegovina
Adresa i broj telefona registrovanog sjedišta Emitenta:	Magistralni put br. 20, 78430 Prnjavor +387 51 645 503
Internet stranica:	www.mlinpek-prnjavor.com

Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio prospeksa.

3.4. Pregled poslovanja

3.4.1. Osnovne djelatnosti

Osnovna djelatnost Emitenta je proizvodnja mlinskih proizvoda – 10.61 (šifra djelatnosti).

Društvo poslovne prihode ostvaruje po osnovu trgovanja na veliko trgovačkom robom (žitarice, đubrivo, brašno i drugo), po osnovu prodaje proizvoda (mlinski i pekarski proizvodi) i vršenja usluga (usluga vaganja na kolskoj vagi, usluga sušenja žitarica, skladištenje, izdavanje u zakup i dr.), po osnovu prihoda od aktiviranja učinaka i ostali poslovni prihodi.

Mlin

Zgrada mлина je izgrađena 1979. godine, na površini od 1730 m², spratnosti P+4. Kapacitet mлина je



25 tona/24h. U zgradi mлина su smješteni uređaji i oprema za nesmetano i kontinuirano odvijanje procesa proizvodnje mlinskih proizvoda. Takođe, posjedujemo sopstvenu laboratoriju u kojoj se kontroliše kvalitet pšenice, kao osnovnog repromaterijala, i gotovog proizvoda – brašna. Tehnološki postupak se vrši u 3 faze: priprema pšenice, mljevenje pšenice i mješanje i skladištenje gotovih proizvoda.

Proizvodi mлина su pšenična brašna T-400, T-500, T-850, integralno raževo brašno, pšenični griz i stočno brašno. Pakovanje se vrši u vlastitoj pakirnici u pakovanja od po 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg i 50 kg za pšenična i raževo brašna, a stočno brašno pakujemo po 30 kg.

Pekara



Zgrada pekare je izgrađena u periodu 1988. godine, ukupne površine 720 m², spratnost P. Kapacitet pekare je 12000 kg/24h. U proizvodnoj hali pekare smještena je oprema koja omogućava proizvodnju hljeba i raznih vrsta peciva i prezle.

Svoje proizvode plasiramo kroz vlastitu veleprodajnu i maloprodajnu mrežu krajnjim potrošačima, industrijskim potrošačima, drugim pekarama i trgovackim centrima.

Posjedujemo dva maloprodajna objekta, u okviru kojih kupcima, po povoljnim cijenama, nudimo širok assortiman naših proizvoda. Jedan maloprodajni objekt se nalazi u krugu preduzeća, a drugi maloprodajni objekt – kiosk nalazi se u ulici Laze Lazarevića u Prnjavoru.

Silos



Silos je izgrađen 1979. godine. Dimenzije silosa su 12,50 x 24,90 m i visine 48,30 m, spratnosti P+10. Silos se sastoji od osam okruglih čelija prečnika 6 m, sa tri međučelije, te mašinskim dijelom. Kapacitet silosa je 7000 tona.

Siloska oprema se sastoji od elevatora i lančanih transporterata, te ostale prateće opreme neophodne za pravilan prijem i skladištenje žitarica (vage, aspirateri, mjerne sonde i sl.)

U silosu se vrši prijem i skladištenje žitarica, uglavnom pšenice i kukuruza. U cilju pravilnog skladištenja i očuvanja kvaliteta zrna vrši se redovno eleviranje i fumigacija.

Sušara



Sušara za žitarice je nabavljena i puštena u upotrebu 2006. godine. Sastoji se iz tri komore: komora za zagrijavanje – komora za žitarice – komora za ventilaciju. Kapacitet sušare je 144 t/24h.

Proces sušenja se sastoji od prijema žitarice u sušaru, sušenje, hlađenje zrna, transport u čeliju za skladištenje.

Sušenje se vrši da bi se vlaga u žitarici dovela na optimalnu za skladištenje u siloskim čelijama. Sušenje kukuruza se vrši u jesenjem periodu – sezona berbe, a pšenice, po potrebi, u sezoni žetve.

Ostale djelatnosti



Pored proizvodnje i prometovanja vlastitih proizvoda, bavimo se trgovinom na veliko i malo mineralnim đubrивima i žitaricama.

Posjedujemo vlastitu kolsku vagu, nosivosti 60 tona, smještena u krugu preduzeća. Kolska vaga omogućava vaganje žitarica za vlastite potrebe, a pružamo i usluge vaganja teretnih kamiona za druge korisnike.

Prikaz ostvarenih prihoda

	2020	2021	2022	1H 2022	1H 2023
Poslovni prihodi	1.038.714	1.131.618	3.189.956	1.166.043	1.231.251
Finansijski prihodi	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	3.262	0	28.159	28.159	0
Ukupni prihodi	1.041.976	1.131.618	3.218.115	1.194.202	1.231.251

Prikaz ostvarenih prihoda od prodaje

	2020	2021	2022	1H 2022	1H 2023
Prihodi od prodaje robe	717.786	840.344	2.836.913	1.058.034	1.121.271
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	244.742	196.393	254.141	60.486	60.580
Ukupni prihodi od prodaje	962.528	1.036.737	3.091.054	1.118.520	1.181.851

U svakom od prikazanih perioda, prihodi od prodaje ostvareni su isključivo na domaćem tržištu. Prihodi od prodaje na inostranom tržištu nisu ostvareni.

3.4.2. Značajni novi proizvodi i/ili usluge

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge.

3.4.3. Glavna tržišta

Emitent posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Struktura poslovnih prihoda Emitenta prikazana je u tački 3.4.1. Jedinstvenog prospekta.

3.4.4. Važni događaji u razvoju poslovanja Emitenta

Začeci mlinsko-pekarske industrije na području opštine Prnjavor datiraju iz dvadesetih godina XX vijeka. Kolonizovani Nijemac Mihail Hartman je 1928. godine, među prvim industrijskim preduzećima u Prnjavoru, otvorio mlin – Hartmanov mlin, koji se nalazio na Vijaci i poslovao pod imenom Vijaka.

Nakon II svjetskog rata Hartmanova imovina je pretvorena u državnu svojinu. Godine 1979. podignuta je nova zgrada, te je objedinjena mlinska i pekarska djelatnost. Mlin, pekara i silos čine jedno preduzeće pod imenom MLINPEK. Mlinpek je u periodu od 1982. godine do 1994. godine dva puta ulazio u sastav banjalučkog Žitoprodukta. Od 1994. godine Mlinpek posluje samostalno, odnosno, 28.04.1994. godine upisano je u sudske registar Osnovnog suda u Banjoj Luci kao Javno preduzeće.

Transformacija državnog kapitala je registrovana u Osnovnom sudu Banja Luka rješenjem broj U/I 1677/01 od 20.09.2001. godine i od tada Društvo posluje pod nazivom akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu Mlinpek a.d. Prnjavor.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I 4286/05 od 22.03.2006. godine upisano je određivanje sjedišta – bliže adrese i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 113/04).

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002668 od 24.12.2007. godine upisano je uslovno povećanje kapitala konverzijom potraživanja povjerioca Bisprom d.o.o. Prnjavor.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002671 od 26.12.2007. godine upisano je uslovno povećanje kapitala konverzijom potraživanja povjerioca Bisprom d.o.o. Prnjavor.

3.4.5. Strategija i ciljevi

Kad je riječ o strategiji i ciljevima, odnosno budućim izazovima i očekivanjima Emitenta, ističemo da Emitent u narednom periodu očekuje da sredstvima iz predmetne dokapitalizacije obezbijedi povećan obim otkupa žitarica od poljoprivrednih proizvođača a samim tim da poveća i obim promata trgovačke robe. Takođe, očekuje da će povećati iskorištenost proizvodnih kapaciteta kao i broj zaposlenih, što će za rezultat imati ostvarenje pozitivnog rezultata i stabilnije poslovanje Emitenta.

Od izazova možemo istaći konstantno povećanje cijena osnovnih ulaznih materijala, sirovina (na šta veliki uticaj imaju nepovoljni klimatski faktori, poput suša, poplava i sl.), kao i povećanje cijene električne energije i cijene rada. Više podataka o faktorima rizika u poslovanju Emitenta prikazano je u tački 2.1. ovog dokumenta.

3.4.6. Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima

Emitent nije zavisan o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

3.4.7. Položaj Emitenta na tržištu

Emitent ne posjeduje zvanične informacije koje se odnose na njegov tržišni položaj.

3.4.8. Ulaganja

Emitent nije imao značajnijih ulaganja u periodu 2020, 2021, 2022. i prvom polugodištu 2023. godine.

Ne postoje značajna ulaganja Emitenta koja su u toku ili za koje su već preuzete obaveze.

S obzirom na to da Emitent ne posjeduje udio u kapitalu drugih društava, ne postoje informacije o zajedničim poduhvatima i društвima u kojima Emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.

3.4.8.1. Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta

Ne postoje ekološki problemi koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta.

3.5. Organizaciona struktura

Emitent u svojoj vlasničkoj strukturi, kao većinskog akcionara, ima Društvo BISPRM d.o.o. Prnjavor (52,388803% učešća u osnovnom kapitalu Emitenta – podaci Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka od 30.12.2023. godine) i nalazi se u zavisnom položaju u odnosu na to pravno lice.

Emitent nema zavisnih društava.

3.6. Pregled finansijskog poslovanja

3.6.1. Finansijsko stanje i rezultati poslovanja Emitenta

Finansijsko stanje

2020. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 2.122.822 KM i manja je za 832.557 KM u odnosu na 2019. godinu.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 1.468.612 KM i manja je za 112.519 KM u odnosu na 2019. godinu, dok tekuća imovina na 31.12.2020. godine iznosi 654.210 KM i manja je za 720.038 KM u odnosu na 2019. godinu.

Najznačajnija promjena u imovini Emitenta se odnosi na manje u zalihe i gotovinu.

Kad je riječ o izvorima sredstava, osnovni kapital Emitenta na 31.12.2020. godine iznosio je 2.528.107 KM. Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2020. godine iznosi 551.841 KM i manji je za 200.526 KM u odnosu na 2019. godinu.

U strukturi obaveza, Emitent nije imao dugoročnih obaveza niti na dan 31.12.2020. godine, niti na dan 31.12.2019. Kratkoročne obaveze se u najvećoj mjeri odnose na obaveze po kratkoročnim kreditima.

Kratkoročne obaveze na 31.12.2020. godine iznose 1.570.981 KM i manje su za 632.031 KM u odnosu na 2019. godinu.

Nije bilo značajnih promjena u strukturi izvora sredstava Emitenta u posmatranom periodu.

2021. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 1.755.176 KM i manja je za 367.646 KM u odnosu na 2020. godinu.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 1.370.403 KM i manja je za 98.209 KM u odnosu na 2020. godinu, dok tekuća imovina na 31.12.2021. godine iznosi 384.773 KM i manja je za 269.437 KM u odnosu na 2020. godinu.

Najveće promjene u strukturi imovine Emitenta u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu predstavlja značajno smanjenje potraživanja od kupaca.

Kad je riječ o izvorima sredstava, osnovni kapital Emitenta na 31.12.2021. godine iznosio je 2.528.107 KM. Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2021. godine iznosi 559.268 KM i veći je za 7.427 KM u odnosu na 2020. godinu.

U strukturi obaveza, Emitent nema dugoročnih obaveza, već isključivo kratkoročne obaveze koje se u najvećoj mjeri odnose na ostale kratkoročne finansijske obaveze.

Kratkoročne obaveze na 31.12.2021. godine iznose 1.195.908 KM i manje su za 375.073 KM u odnosu na 2020. godinu.

Najveću promjenu u strukturi izvora sredstava Emitenta u posmatranom periodu predstavlja značajno smanjenje obaveza po kratkoročnim kreditima.

2022. godina

Ukupna aktiva Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 3.221.870 KM i veća je za 1.466.694 KM u odnosu na 2021. godinu.

Stalna imovina Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 1.254.703 KM i manja je za 92.851 KM u odnosu na 2021. godinu, dok tekuća imovina na 31.12.2022. godine iznosi 1.945.598 KM i veća je za 1.560.825 KM u odnosu na 2021. godinu. Ova značajna promjena je rezultat povećanja potraživanja od kupaca.

Osnovni kapital Emitenta na 31.12.2022. godine iznosio je 2.528.107 KM. Ukupan kapital Emitenta na 31.12.2022. godine iznosi 604.175 KM i veći je za 44.907 KM u odnosu na 2021. godinu.

U strukturi obaveza, Emitent nema dugoročnih obaveza, već isključivo kratkoročne obaveze koje se u najvećoj mjeri odnose na obaveze iz poslovanja.

Kratkoročne obaveze na 31.12.2022. godine iznose 2.617.583 KM i veće su za 1.421.787 KM u odnosu na 2021. godinu.

U strukturi izvora sredstava Emitenta došlo je do značajnijeg povećanja kratkoročnih obaveza, što je rezultat povećanja obaveza prema dobavljačima.

Rezultat poslovanja

2020. godina

Emitent je u 2020. godini ostvario ukupan neto gubitak od 200.526 KM.

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim prihodima, odnosno prihodima od prodaje robe i učinaka.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno troškovima nabave prodate robe i troškovima materijala..

Došlo je do značajnog pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Prihodi u periodu 01.01.2020.-31.12.2020. godine su bili 1.041.976 KM i manji su za 852.076 KM u odnosu na isti period prethodne godine. Došlo je takođe i do smanjenja rashoda, u period 01.01.2020.-31.12.2020. godine rashodi su iznosili 1.223.415 KM i manji su za 766.672 KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Ovakav značajan pad u prihodima i rashodima je prouzrokovao pandemijom COVID-19 i svjetskom ekonomskom recesijom.

2021. godina

Emitent je u 2021. godini ostvario neto dobitak u iznosu od 7.427 KM, što predstavlja pozitivan trend obzirom da je u 2020. godini ostvario gubitak od 200.526 KM.

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim prihodima, odnosno prihodima od prodaje robe.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno troškovima materijala.

Ukupni prihodi ostvareni u 2021. godini su iznosili 1.131.618 KM i veći su za 89.642 KM u odnosu na 2020. godinu. Ukupni rashodi u 2021. godini iznosili su 1.119.013 KM i manji su za 104.402 KM u odnosu na 2021. godinu.

2022. godina

Emitent je u 2022. godini ostvario neto dobitak od 39.720 KM.

U strukturi ukupnih prihoda najveći procenat pripada poslovnim prihodima, odnosno prihodima od prodaje robe.

U strukturi ukupnih rashoda najveći procenat pripada poslovnim rashodima, odnosno troškovima nabavke prodate robe.

U 2022. godini je došlo do rasta poslovne aktivnosti – u odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi su porasli za 2.086.497 KM i iznosili su 3.218.115 KM, dok su ukupni rashodi porasli za 2.052.914 KM i iznosili su 3.171.927 KM.

Finansijski izvještaji Emitenta su prikazani u tački 3.17.1.1. Jedinstvenog prospekta.

3.7. Izvori sredstava

Izvori sredstava emitenta odnose se na vlastite (kapital) i pozajmljene izvore sredstava. Pozajmljeni izvori finansiranja se odnose isključivo na kratkoročne obaveze.

Vlastiti izvori sredstava Emitenta:

Opis	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.6.2023	30.6.2022
KAPITAL	604.175	559.268	551.841	464.885	625.580
I - OSNOVNI KAPITAL	2.528.107	2.528.107	2.528.107	2.528.107	2.528.107
II - REZERVE	0	0	0	0	0
III- NERASPOREĐENI DOBITAK	52.334	7.427	0	52.334	73.739
<i>1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina</i>	7.427	0	0	52.334	7.427
<i>2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine</i>	44.907	7.427	0	0	66.312
IV- GUBITAK DO VISINE KAPITALA	1.976.266	1.976.266	1.976.266	2.115.556	1.976.266
<i>1. Gubitak ranijih godina</i>	1.976.266	1.976.266	1.775.740	1.976.266	1.976.266
<i>2. Gubitak tekuće godine</i>	0	0	200.526	139.290	0

Struktura kratkoročnih obaveza Emitenta je prikazana u narednoj tabeli:

Opis	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	30.06.2023	30.06.2022
1. Kratkoročne finansijske obaveze	1.307.923	1.045.121	1.384.121	813.290	715.121
1.1. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hov	592.802	180.000	730.000	210.000	
1.2. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	715.121	865.121	654.121	603.290	715.121
2. Obaveze iz poslovanja	1.285.999	79.465	116.365	1.462.979	466.984
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije					
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	1.104.387	27.860	26.860	1.280.633	296.914
2.3. Dobavljači u zemlji	181.456	51.449	89.505	182.346	170.070
2.4. Dobavljači iz inostranstva	156	156			0
2.5. Ostale obaveze iz poslovanja					
3. Obaveze iz specifičnih poslova					
4. Obaveze za plate i naknade plata	19.830	17.598	18.147	18.789	18.694
5. Ostale obaveze	1.761	17.954	31.962	1.575	17.673
6. Porez na dodatu vrijednost		34.580	17.710	2.183	27.399
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	2.070	1.078	2.564	3.969	5.577
8. Obaveze za porez na dobit					
9. Kratkoročna razgraničenja					
10. Kratkoročna rezervisanja			112		
UKUPNO	2.617.583	1.195.796	1.570.981	2.302.785	1.251.448

Novčani tokovi Emitenta su prikazani u tački 3.17.1.1. Jedinstvenog prospekta.

Kad je riječ o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja Emitent će sredstva koja prikupi kroz emisiju redovnih (običnih) akcija iskoristiti za dalje razvijanje poslovanja, te poboljšanje solventnosti Emitenta. Očekivani efekti investiranja su stabilnije poslovanje Emitenta, te bolji kvalitet poslovanja Emitenta, kao i jačanje osnovnog kapitala (vlastitih izvora finansiranja).

Ne postoje informacije o ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

Emitent nema ulaganja koja su u toku ili za koje je preuzeo obaveze, te ne postoje informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za tu svrhu.

3.8. Regulatorno okruženje

3.8.1. Opis regulatornog okruženja u kojem Emitent posluje i koje bi moglo bitno da utiče na njegovo poslovanje, zajedno sa informacijama o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta

Emitent posluje u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, prvenstveno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023).

Emitent ne posjeduje informacije o državnoj, ekonomskoj, fiskalnoj i monetarnoj politici ili faktorima, te političkim faktorima koji su bitno uticali ili bi mogli bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

3.9. Informacije o trendovima

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda do datuma Jedinstvenog prospeksa ne postoji značajan nedavni trend proizvodnje, prodaje i zaliha, troškova i prodajnih cijena.

Ne postoje značajne promjene finansijskog rezultata Emitenta od završetka posljednjeg obračunskog perioda za koji su objavljene finansijske informacije do datuma Jedinstvenog prospeksa.

Emitent nije član grupe.

3.9.1. Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta, najmanje za tekuću finansijsku godinu

Emitent nema informacije o svim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

3.10. Predviđanja ili procjene dobiti

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

3.11. Rukovodeći, nadzorni organi i više rukovodstvo

Ime i prezime	Funkcija	Poslovna adresa
Miladin Stanić	Direktor/ Predsjednik Upravnog odbora	Magistralni put 20, Prnjavor
Nada Tomić	Član Upravnog odbora	Magistralni put 20, Prnjavor
Živanka Mitrović	Član Upravnog odbora	Magistralni put 20, Prnjavor

Ne postoji rodbinska povezanost između lica navedenih u ovoj tački Jedinstvenog prospekta.

Miladin Stanić, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljao u sljedećim društvima:

- Mlinpek a.d.Prnjavor, Direktor i Predsjednik Upravnog odbora – aktuelni mandat.
- Piko a.d. Prnjavor Predsjednik Upravnog odbora – aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Nada Tomic, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljala u sljedećim društvima:

- Mlinpek a.d.Prnjavor, Član Upravnog odbora – aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

Živanka Mitrović, rukovodeće i nadzorne funkcije u posljednjih pet godina je obavljala u sljedećim društvima:

- Mlinpek a.d.Prnjavor, Član Upravnog odbora – aktuelni mandat.

Ne obavlja druge poslove van Emitenta a koji mogu biti značajni u odnosu na Emitenta.

Nema presude za krivična djela u posljednjih pet godina.

Ne postoje pojedinosti o slučajevima stečaja, postupka u slučaju nesolventnosti, likvidacije ili stečajne uprave koji se mogu povezati sa licem koje je u jednoj ili više tih funkcija djelovalo u proteklih najmanje pet godina.

Ne postoje pojedinosti o službenim javnim optužbama i/ili sankcijama pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući i određene strukovne organe) protiv lica.

U zadnjih pet godina lice nije sudskom odlukom isključeno iz članstva u rukovodećim ili nadzornim organima Emitenta, kao ni iz rukovodećih ili upravljačkih poslova Emitenta.

3.11.1. Sukob interesa rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva

Ne postoji sukob interesa između poslova koje obavljaju lica iz tačke 3.11. Jedinstvenog prospekta za Emitenta i njihovih privatnih interesa i/ili drugih poslova.

Ne postoje aranžmani ili sporazumi sa većinskim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na osnovu kojih je svako lice iz tačke 3.11. Jedinstvenog prospekta izabrano za člana rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.

Ne postoje ograničenja raspolaganja udjelima u hartijama od vrijednosti Emitenta u bilo kom periodu na koja su pristala lica iz tačke 3.11. Jedinstvenog prospekta.

3.12. Lična primanja i nakade

Iznos isplaćenih ličnih primanja za cijelu posljednju finansijsku godinu (2022) i 11. mjeseci 2023. godine, za lica iz tačke 3.11. Jedinstvenog prospekta.

Ime i prezime	Isplaćena naknada za članove UO (KM)	Isplaćena naknada za direktora (KM)
Miladin Stanić	0	za period 01.11.2023. do 30.11.2023 na ime ličnih primanja isplaćeno 2.001,08 KM
Nada Tomić	0	-
Živanka Mitrović	0	-

Prije izbora Miladina Stanića, funkciju direktora vršio je Pančić Goran, na osnovu menadžerskog ugovora, bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade, sa periodom trajanja mandata od 31.10.2020. godine do 31.10.2024. godine. U 2023. godini podnio je zahtjev za razrešenje dužnosti.

Emitent ne izdvaja, niti obračunava sredstva za penzionisanje, penzijska prava ili slične naknade.

3.13. Uprava

Datum isteka aktuelnog mandata za lica iz tačke 3.11. Jedinstvenog prospekta je dat u narednoj tabeli:

Ime i prezime	Funkcija	Istek mandata	Period tokom kojeg je lice obavljalo funkciju
Miladin Stanić	Direktor	25.10.2028	Od 25.10.2023. do danas
Miladin Stanić	Predsjednik UO	24.10.2028	Od 26.04.2011. godine do danas
Nada Tomić	Član UO	24.10.2028	Od 26.04.2011. godine do danas
Živanka Mitrović	Član UO	24.10.2028	Od 26.04.2011. godine do danas

Ne postoje ugovori članova rukovodećih i nadzornih organa sa Emitentom u kojima su utvrđene naknade po raskidu radnog odnosa.

Emitent nema odbor za reviziju, niti odbor za naknade.

3.13.1. Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent posluje u skladu sa Standardima korporativnog upravljanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/11), koje je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske: objavljuje sve značajne informacije o poslovanju, poštuje prava i ravnopravan tretman akcionara, angažuje nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Izjava o uskladenosti poslovanja Emitenta sa kodeksom korporativnog upravljanja objavljena je na internet stranici Banjalučke berze.“

Ne postoje informacije o potencijalno bitnom uticaju na korporativno upravljanje, kao ni informacije o budućim promjenama sastava uprave i odbora.

3.14. Zaposleni

Na dan **30.06.2023.** godine u Emitentu su bila zaposlena 15 radnika sa sljedećom obrazovnom – kvalifikacionom strukturu:

STEPEN OBRAZOVANJA	VII stepen (VSS)	VI stepen (VŠS)	V stepen (VK)	IV stepen (SSS)	III stepen (KV)	I stepen (NK i PK)	UKUPNO
Broj zaposlenih	2	0	0	4	6	3	15
Izraženo u %	13,33	0	0	26,67	40,00	20,00	100

Na dan **31.12.2022.** godine u Emitentu su bila zaposlena 17 radnika sa sljedećom obrazovnom – kvalifikacionom strukturu:

STEPEN OBRAZOVANJA	VII stepen (VSS)	VI stepen (VŠS)	V stepen (VK)	IV stepen (SSS)	III stepen (KV)	I stepen (NK i PK)	UKUPNO
Broj zaposlenih	2	0	0	5	6	4	17
Izraženo u %	11,76	0	0,00	29,41	35,29	23,53	cca 100

Na dan **31.12.2021.** godine u Emitentu su bila zaposlena 17 radnika sa sljedećom obrazovnom – kvalifikacionom strukturu:

STEPEN OBRAZOVANJA	VII stepen (VSS)	VI stepen (VŠS)	V stepen (VK)	IV stepen (SSS)	III stepen (KV)	I stepen (NK i PK)	UKUPNO
Broj zaposlenih	2	0	0	5	6	4	17
Izraženo u %	11,76	0	0	29,41	35,29	23,53	cca 100

Na dan **31.12.2020.** godine u Emitentu je bio zaposlen 18 radnik sa sljedećom obrazovnom – kvalifikacionom strukturu:

STEPEN OBRAZOVANJA	VII stepen (VSS)	VI stepen (VŠS)	V stepen (VK)	IV stepen (SSS)	III stepen (KV)	I stepen (NK i PK)	UKUPNO
Broj zaposlenih	2	0	0	5	8	3	18
Izraženo u %	11,11	0	0	27,78	44,44	16,67	100

3.14.1. Udjeli u vlasništu i opcije na akcije

Od lica koja su navedena u tački 3.11. Jedinstvenog prospekta vlasništvo nad akcijama Emitenta posjeduje³:

- **Miladin Stanić**, direktor i Predsjednik Upravnog odbora, i to: 17.063 redovne akcije, klase A, sa pravom glasa, odnosno 0,67% od ukupnog broja akcija Emitenta;
- **Nada Tomic**, član Upravnog odbora, i to: 264 redovne akcije, klase A, sa pravom glasa, odnosno 0,01% od ukupnog broja akcija Emitenta;
- **Živanka Mitrović**, član Upravnog odbora, i to: 266 redovnih akcija, klase A, sa pravom glasa, odnosno 0,01% od ukupnog broja akcija Emitenta

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

3.14.2. Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sa mogućnošću sticanja akcija emitenta od strane zaposlenih. Zaposleni mogu sticati akcije Emitenta na isti način kao i sva druga pravna i fizička lica.

³ Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na dan 30.12.2023. godine

3.15. Većinski akcionari

Emitent je osnovan u formi otvorenog akcionarskog društva. Pregled vlasničke strukture prema podacima Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, od 30.12.2023. godine je dat u sljedećoj tabeli:

Naziv	% učešća sa pravom glasa	Broj akcija
BISPROM DOO PRNJAVOR	52,39%	1.324.445
DOMUZ DRAGAN	18,78%	474.710
PRELIĆ ŽELJKO	1,04%	26.383
STANIĆ MILADIN	0,67%	17.063
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU	0,66%	16.703
DUŠANIĆ SLAVIŠA	0,18%	4.567
ANĐELIĆ DEJAN	0,07%	1.883
FERIZOVIĆ ZLATKO	0,06%	1.490
METAL AD BANJA LUKA	0,04%	1.132
PREMASUNAC DUŠAN	0,04%	1.126
OSTALI AKCIONARI	26,05%	658.605
UKUPNO	100,00%	2.528.107

3.15.1. Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije, klase „A“ i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

3.15.2. Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasništvo nad akcijama Emitenta imaju lica navedena u tački 3.15. Jedinstvenog prospekta.

Direktni kontrolni položaj ima većinski akcionar Bisprom d.o.o. Prnjavor. Posjedovanjem učešća u osnovnom kapitalu u procentu navedenom u tački 3.15. Jedinstvenog prospekta, naprijed navedeni akcionar ne ugrožava interes emitenta. Emitent nema predviđene mјere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interes emitenta.

Ne postoji lice koje ima indirektnu kontrolu nad emitentom, te u skladu sa tim ne postoje mјere kojima se sprječava zloupotreba takve kontrole.

3.15.3. Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad emitentom.

3.16. Transakcije sa povezanim licima

Transakcije sa povezanim licima su prikazane u nastavku:

Povezana lica sa Društvom su Bisprom d.o.o. Prnjavor (vlasnik 52,38% akcija u Društvu), Piko a.d. Prnjavor (vlasnik Bisprom d.o.o. Prnjavor je vlasnik 50,40% akcija u Piko a.d. Prnjavor) i i AGRO KRAJINA d.o.o. Ruma, Srbija (Bisprom d.o.o. Prnjavor je vlasnik 100% udjela).

Poslovanje sa povezanim licima je značajno, kako sa stanovišta prometa dobara i usluga tako i finansijskih transakcija (pozajmljivanja novčanih sredstava i izdavanje instrumenata obezbjeđenja plaćanja).

U tabelarnom pregledu prikazane su transakcije sa povezanim licima u prvom polugodištu 2023. godine i stanja na dan 30.06.2023. godine.

Opis	Transakcije sa kupcima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu uzetih kratkoročnih pozajmica	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu kamata	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu cesija	Transakcije sa dobavljačima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim licima po osnovu primljenih pozajmica
	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Fizičko lice –vlasnik većinskog akcionara Društva
Stanje na dan 01.01.2023. godine	0	1.005.778	350.000	0	11.831	1.104.387	0	353.290
<i>Dugovni promet za period 01.01.-30.06.2023. godine</i>	1.404	1.353.036	100.000	0	11.831	686.000	0	0
<i>Potražni promet za period 01.01.-30.06.2023. godine</i>	0	1.206.001	0	0	0	858.631	3.615	0
Saldo potraživanja /obaveza na dan 30.06.2023. godine	1.404	1.152.813	250.000	0	0	1.277.018	3.615	353.290

U tabelarnom pregledu prikazane su transakcije sa povezanim licima u 2022. godini i stanja na dan 31. decembar 2022. godine

Opis	Transakcije sa kupcima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu uzetih kratkoročnih pozajmica	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu kamata	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu cesija	Transakcije sa dobavljačima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim licima po osnovu primljenih pozajmica
	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Fizičko lice – vlasnik većinskog akcionara Društva
Stanje na dan 01.01.2022. godine	9.360	0	500.000	17.151	11.831	27.860	0	353.290
Dugovni promet za period 01.01.- 31.12.2022. godine	2.808	2.362.680	150.000	28.617	0	540.328	667.684	0
Potražni promet za period 01.01.- 31.12.2022. godine	12.168	1.356.902	0	11.466	0	1.616.855	667.684	0
Saldo potraživanja /obaveza na dan 31.12.2022. godine	0	1.005.778	350.000	0	11.831	1.104.387	0	353.290

U tabelarnom pregledu prikazane su transakcije sa povezanim licima u 2021. godini i stanja na dan 31. decembar 2021. godine

Opis	Transakcije sa kupcima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu uzetih kratkoročnih pozajmica	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu kamata	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu cesija	Transakcije sa dobavljačima- povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim licima po osnovu primljenih pozajmica
	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Fizičko lice – vlasnik većinskog akcionara Društva
Stanje na dan 01.01.2021. godine	6.552	83.694	289.000	29.558	11.831	26.860	0	353.290
Dugovni promet za period 01.01.- 31.12.2021. godine	2.808	155.785	702.000	29.558	0	0	436.494	0
Potražni promet za period 01.01.- 31.12.2021. godine	0	239.479	913.000	17.151	0	1.000	436.494	0
Saldo potraživanja /obaveza na dan 31.12.2021. godine	9.360	0	500.000	17.151	11.831	7.860	0	353.290

U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazane su transakcije sa povezanim licima u 2020. godini i stanja na dan 31. decembar 2020. godine

Opis	Transakcije sa kupcima-povezanim pravnim licima		Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu uzetih kratkoročnih pozajmica	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu kamata	Transakcije sa povezanim pravnim licima po osnovu cesija	Transakcije sa dobavljačima-povezanim pravnim licima	Transakcije sa povezanim licima po osnovu primljenih pozajmica	Fizičko lice – vlasnik većinskog akcionara Društva
	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Bispromd.o.o. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Piko a.d. Prnjavor	Bisprom d.o.o. Prnjavor	
Stanje na dan 01.01.2020. godine	3.744	80.899	401.000	6.971	11.831	24.560	259.186	353.290
Dugovni promet za period 01.01.- 31.12.2020. godine	2.808	811.893	900.000	0	0	0	420.983	0
Potražni promet za period 01.01.- 31.12.2020. godine	0	809.098	788.000	22.587	0	2.300	161.797	0
Saldo potraživanja /obaveza na dan 31.12.2020. godine	6.552	83.694	289.000	29.558	11.831	26.860	0	353.290

Prikaz procentualnog učešća transakcija sa povezanim licima u ukupnom prometu za 2020, 2021, 2022. i prvo polugodište 2023. godine

	2020. god.	%	2021. god.	%	2022. god.	%	30.06.2023. god.	%
PROMET KUPCI POVEZANA LICA	814.701	66,73	158.593	12,03	2.365.488	62,79	1.354.440	94,02
PROMET OSTALI KUPCI	406.234	33,27	1.159.722	87,97	1.401.551	37,21	86.124	5,98
UKLUPNO PROMET	1.220.935	100	1.318.315	100	3.767.039	100	1.440.564	100

Po osnovu kreditnog zaduženja povezanog pravnog lica Bisprom d.o.o. Prnjavor kod NLB banke a.d. BanjaLuka (Ugovor o okvirnoj finansijskoj podršci do 2.200.000 KM za kratkoročne revolving kredite) iz juna 2021. godine, koji je na snazi do jula 2026. godine, Emitent je kao sredstvo obezbjeđenja izdao 5 (pet) bjanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i 10 (deset) bjanko naloga za prenos sa izjavama privrednog društva Mlinpek a.d. Prnjavor.

Stanje duga po kreditu Bisprom d.o.o. Prnjavor:

- na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.950.000 KM (na snazi je bio Ugovor o revolving kreditu sa NLB bankom, u iznosu do 1.959.000 KM)
- na dan 31.12.2021. godine iznosi 950.000 KM,
- na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.830.000 KM,
- na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.100.000 KM.

3.17. Finansijske informacije o imovini i obavezama, finansijskom položaju te dobiti i gubicima Emitenta

3.17.1. Istorische finansijske informacije

3.17.1.1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji za posljednje tri finansijske godine

Prikaz bilansa stanja Emitenta na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	31.12.2020.
AKTIVA	
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	1.468.612
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	213.352
1. Ulaganja u razvoj	0
2. Koncesije, patentni licence i ostala prava	0
3. Goodwill	0
4. Ostala nematerijalna sredstva	213.352
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	1.227.233
1. Zemljište	255.820
2. Građevinski objekti	958.468
3. Postrojenja i oprema	12.945
4. Investicione nekretnine	0
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	0
III - BIOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	0
1. Šume	0
2. Višegodišnji zasadi	0
3. Osnovno stado	0
4. Sredstva kulture	0
5. Avansi i bioška sredstva i sredstva kulture u pripremi	0
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	0
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	0
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	0
4. Dugoročni krediti u zemlji	0
5. Dugoročni krediti u inostranstvu	0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	28.027
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	654.210
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	65.822
1. Zalihe materijala	41.997
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	0
3. Zalihe gotovih proizvoda	18.874
4. Zalihe robe	4.951
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	0
6. Dati avansi	0
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	588.388
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	465.003
a) Kupci - povezana pravna lica	90.247
b) Kupci u zemlji	370.088
v) Kupci iz inostranstva	0
g) Sumnjiva i sporna potraživanja	0
d) Potraživanja iz specifičnih poslova	0
đ) Druga kratkoročna potraživanja	4.668
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	82.390
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	0
b) Kratkoročni krediti u zemlji	82.390
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	0
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana	0
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanjem	0
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili ponjištavanju	0
ž) Ostali kratkoročni plasmani	0
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	37.880
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	0
b) Gotovina	37.880

4. Porez na dodatu vrijednost	3.115
5. Aktivna vremenska razgraničenja	0
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	2.122.822
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	2.122.822
Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	2.122.822
PASIVA	
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	551.841
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	2.528.107
1. Akcijski kapital	2.528.107
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	
3. Zadružni udjeli	
4. Ulozi	
5. Državni kapital	
6. Ostali osnovni kapital	
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	
III - EMISIONA PREMIJA	
IV - EMISIONI GUBITAK	
V - REZERVE (113 do 115)	0
1. Zakonske rezerve	
2. Statutarne rezerve	
3. Ostale rezerve	
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	0
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	1.976.266
1. Gubitak ranijih godina	1.775.740
2. Gubitak tekuće godine	200.526
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	0
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	
6. Odložene poreske obaveze	
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	
8. Ostala dugoročna rezervisanja	
V. OBAVEZE (136 + 144)	1.570.981
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	
4. Dugoročni krediti	
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
7. Ostale dugoročne obaveze	
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	1.570.981
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	1.384.121
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	730.000
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	654.121
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	116.365
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	
b) Dobavljači - povezana pravna lica	26.860
v) Dobavljači u zemlji	89.505
g) Dobavljači iz inostranstva	
d) Ostale obaveze iz poslovanja	
3. Obaveze iz specifičnih poslova	
4. Obaveze za zarade i naknade zarada	18.147
5. Druge obaveze	31.962
6. Porez na dodatu vrijednost	17.710
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	2.564
8. Obaveze za porez na dobitak	

9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	
10. Odložene poreske obaveze	112
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	2.122.822
D. VANBILANSNA PASIVA	
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	2.122.822

Prikaz bilansa stanja Emitenta na dan 31.12.2021. godine

POZICIJA	31.12.2021.
AKTIVA	
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	1.370.403
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	213.352
1. Ulaganja u razvoj	0
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	0
3. Goodwill	0
4. Ostala nematerijalna sredstva	213.352
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	1.134.202
1. Zemljište	255.820
2. Građevinski objekti	869.605
3. Postrojenja i oprema	8.777
4. Investicione nekretnine	0
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	0
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	0
1. Šume	0
2. Višegodišnji zasadi	0
3. Osnovno stado	0
4. Sredstva kulture	0
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	0
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	0
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	0
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	0
4. Dugoročni krediti u zemlji	0
5. Dugoročni krediti u inostranstvu	0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	22.849
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	384.773
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	53.640
1. Zalihe materijala	0
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	32.044
3. Zalihe gotovih proizvoda	14.684
4. Zalihe robe	6.912
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	0
6. Dati avansi	0
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056 + 059+060)	331.133
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	163.942
a) Kupci - povezana pravna lica	9.360
b) Kupci u zemlji	142.082
v) Kupci iz inostranstva	0
g) Sumnjiva i sporna potraživanja	0
d) Potraživanja iz specifičnih poslova	0
d) Druga kratkoročna potraživanja	12.500
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	77.390
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	0
b) Kratkoročni krediti u zemlji	77.390
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	0
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana	0
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovaju	0
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	0
ž) Ostali kratkoročni plasmani	0
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	89.454
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	0
b) Gotovina	89.454
4. Porez na dodatu vrijednost	347
5. Aktivna vremenska razgraničenja	0
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	1.755.176

G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	1.755.176
D. VANBILANSNA AKTIVA	0
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	1.755.176
PASIVA	
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	559.268
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	2.528.107
1. Akcijski kapital	2.528.107
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	
3. Zadružni udjeli	
4. Ulozi	
5. Državni kapital	
6. Ostali osnovni kapital	
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	
III - EMISIONA PREMIJA	
IV - EMISIONI GUBITAK	
V - REZERVE (113 do 115)	0
1. Zakonske rezerve	
2. Statutarne rezerve	
3. Ostale rezerve	
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FIN SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	7.427
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	7.427
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	1.976.266
1. Gubitak ranijih godina	1.976.266
2. Gubitak tekuće godine	
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	0
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	
3. Rezervisanja za zadrzane kaucije i depozite	
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	
6. Odložene poreske obaveze	
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	
8. Ostala dugoročna rezervisanja	
V. OBAVEZE (136 + 144)	1.195.908
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	
4. Dugoročni krediti	
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
7. Ostale dugoročne obaveze	
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	1.195.908
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	1.045.121
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	180.000
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	865.121
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	79.465
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	
b) Dobavljači - povezana pravna lica	27.860
v) Dobavljači u zemlji	51.449
g) Dobavljači iz inostranstva	156
d) Ostale obaveze iz poslovanja	
3. Obaveze iz specifičnih poslova	
4. Obaveze za zarade i naknade zarada	17.598
5. Druge obaveze	17.954
6. Porez na dodatu vrijednost	34.580
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	1.078
8. Obaveze za porez na dobitak	
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	
10. Odložene poreske obaveze	112
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	1.755.176
D. VANBILANSNA PASIVA	
D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	1.755.176

Prikaz bilansa stanja Emitenta na dan 31.12.2022. godine

POZICIJA	31.12.2022
BILANSNA AKTIVA	
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	1.254.703
I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	213.352
1. Ulaganja u razvoj	
2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	
3. Goodwill	
4. Ostala nematerijalna sredstva	213.352
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	1.041.351
1. Zemljište	255.820
2. Građevinski objekti	780.741
3. Postrojenja i oprema	4.790
4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	
III INVESTICIONE NEKRETNINE	
IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	
V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	
1. Šume	
2. Višegodišnji zasadi	
3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	
VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	
1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	
2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	
3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	
3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	
3.2. Dugoročni krediti u zemlji	
3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	
3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	
4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	
4.1. Vlasnički instrumenti	
4.2. Dužnički instrumenti	
5. Potraživanja po finansijskom lizingu	
VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	
B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	21.569
V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	1.945.598
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	641.766
1. Zalihe materijala	216.229
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	
3. Zalihe gotovih proizvoda	13.173
4. Zalihe robe	313.652
5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
6. Dati avansi	98.712
II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	1.303.832
1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	1.124.751
1.1. Kupci - povezana pravna lica	1.005.778
1.2. Kupci u zemlji	116.473
1.3. Kupci iz inostranstva	
1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	
1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	2.500
1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	
2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	77.390
2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	77.390
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	
b) Kratkoročni krediti u zemlji	77.390
c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	
d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	
2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	
2.4. Derivativna finansijska sredstva	
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	58.355
3.1. Gotovinski ekvivalenti	
3.2. Gotovina	58.355
4. Porez na dodatu vrijednost	43.336
5. Kratkoročna razgraničenja	
G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	3.221.870
D. VANBILANSNA AKTIVA	

BILANSNA PASIVA		604.175
A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)		
I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)		2.528.107
1. Akcijski kapital (104 + 105)		2.528.107
1.1. Akcijski kapital - obične akcije		2.528.107
1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije		
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću		
3. Ulozi		
4. Državni kapital		
II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)		
1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli		
2. Upisani neuplaćeni kapital		
III EMISIONA PREMIJA		
IV EMISIONI GUBITAK		
V REZERVE (116 do 118)		
1. Zakonske rezerve		
2. Statutarne rezerve		
3. Ostale rezerve		
VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)		
1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva		
2. Ostale revalorizacione rezerve		
VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER		
VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT		
VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER		
VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT		
IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)		52.334
1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina		7.427
2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine		44.907
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti		
X GUBITAK (129 + 130)		1.976.266
1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina		1.976.266
2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine		
XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)		
I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)		
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku		
2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih		
3. Ostala dugoročna rezervisanja		
II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)		
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		
2. Dugoročni krediti u zemlji		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu		
4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		
5. Dugoročne obaveze po lizingu		
6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		
7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja		
III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE		112
G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA		2.617.583
1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)		1.307.923
1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima		
1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti		592.802
1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu		
1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		
1.5. Derivativne finansijske obaveze		
1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti		715.121
2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)		1.285.999
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica		1.104.387
2.3. Dobavljači u zemlji		181.456
2.4. Dobavljači iz inostranstva		156
3. Obaveze iz specifičnih poslova		
4. Obaveze za plate i naknade plata		19.830
5. Ostale obaveze		1.761
6. Porez na dodatu vrijednost		
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine		2.070
8. Obaveze za porez na dobit		
9. Kratkoročna razgraničenja		
10. Kratkoročna rezervisanja		
D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)		3.221.870
D. VANBILANSNA PASIVA		

Prikaz bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 – 31.12.2020. godine

	01.01 – 31.12.2020.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	
I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	1.038.714
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	717.786
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	563.073
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	154.713
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	244.742
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	244.742
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	59.452
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	185.290
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	2.918
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	7.732
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	81.000
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	1.176.316
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	652.061
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	145.272
8. Ostali poslovni prihodi	253.612
II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	233.380
1. Nabavna vrijednost prodate robe	20.232
2. Troškovi materijala	8.503
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	93.432
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	93.432
b) Ostali lični rashodi	14.806
4. Troškovi proizvodnih usluga	8.397
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	233
a) Troškovi amortizacije	8.503
b) Troškovi rezervisanja	137.602
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	0
7. Troškovi poreza	0
8. Troškovi doprinosa	0
B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	0
V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	0
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	0
2. Prihodi od kamata	0
3. Pozitivne kursne razlike	0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule	0
5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	0
6. Ostali finansijski prihodi	45.280
II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	0
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	22.587
2. Rashodi kamata	22.693
3. Negativne kursne razlike	0
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	0
5. Ostali finansijski rashodi	182.882
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	0
D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)	3.262
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI	
I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)	3.262
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	0
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	0
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	0
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	0
5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	0
6. Dobici po osnovu prodaje materijala	0
7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	0
8. Naplaćena otpisana potraživanja	0
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	0
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	3.262
II - OSTALI RASHODI (258 do 267)	1.819
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	0
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	0
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	0
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	0
5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	0
6. Gubici po osnovu prodaje materijala	0

7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	1.819
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)	1.443
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)	0
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	0
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	0
1. Obezvrijedenje nematerijalnih sredstava	
2. Obezvrijedenje nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Obezvrijedenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Obezvrijedenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	
5. Obezvrijedenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Obezvrijedenje zaliha materijala i robe	
7. Obezvrijedenje kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Obezvrijedenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	
9. Obezvrijedenje ostale imovine	
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)	0
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)	0
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	
1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	0
2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	181.439
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	
1. Poreski rashodi perioda	
2. Odloženi poreski rashodi perioda	19.087
3. Odloženi poreski prihodi perioda	
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	
1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	0
2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	200.526
UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	1.041.976
UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	1.223.415
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOV RIASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	
Obična zarada po akciji	
Razrijeđena zarada po akciji	
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	15,9
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	18,83

Prikaz bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 – 31.12.2021. godine

POZICIJA	01.01 – 31.12.2021.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	
I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	1.131.618
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	840.344
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	840.344
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	196.393
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	61.749
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	134.644
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	2.722
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	4.190
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
8. Ostali poslovni prihodi	96.349
II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	1.084.949
1. Nabavna vrijednost prodate robe	589.662
2. Troškovi materijala	131.518
3. Troškovi zarada. naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	235.379
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	213.184
b) Ostali lični rashodi	22.195
4. Troškovi proizvodnih usluga	7.784
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	93.032
a) Troškovi amortizacije	93.032
b) Troškovi rezervisanja	
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	19.328
7. Troškovi poreza	8.033
8. Troškovi doprinosa	213
B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	46.669
V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	0
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	
2. Prihodi od kamata	
3. Pozitivne kursne razlike	
4. Prihodi od efekata valutne klawzule	
5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	
6. Ostali finansijski prihodi	
II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	33.616
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	17.151
2. Rashodi kamata	16.465
3. Negativne kursne razlike	
4. Rashodi po osnovu valutne klawzule	
5. Ostali finansijski rashodi	
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	13.053
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)	0
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI	
I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)	0
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava. nekretnina. postrojenja i opreme	
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	
5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	
6. Dobici po osnovu prodaje materijala	
7. Viškovi. izuzimajući viškove zaliha učinaka	
8. Naplaćena otpisana potraživanja	
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika. koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	
10. Prihodi od smanjenja obaveza. ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	
II - OSTALI RASHODI (258 do 267)	448
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava. nekretnina. postrojenja i opreme	
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	

4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	
5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	
6. Gubici po osnovu prodaje materijala	
7. Manjovi. izuzimajući manjove zaliha učinaka	
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	448
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)	0
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)	448
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	0
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	0
1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava	
2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	
5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	
7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	
9. Obezvrjeđenje ostale imovine	
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)	0
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)	0
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	
1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	12.605
2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	0
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	
1. Poreski rashodi perioda	
2. Odloženi poreski rashodi perioda	5.178
3. Odloženi poreski prihodi perioda	
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	
1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	7.427
2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	0
UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	1.131.618
UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	1.119.013
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOV RIASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	
Obična zarada po akciji	
Razrijedena zarada po akciji	
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	14,49
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	17,92

Prikaz bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 – 31.12.2022. godine

POZICIJA	01.01 – 31.12.2022.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	3.189.956
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	2.836.913
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	1.881.278
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	955.635
c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	
2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	116.952
a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	1.260
b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	115.692
c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	
3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	137.189
a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	65.327
b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	71.862
c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	1.511
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
8. Ostali poslovni prihodi	100.413
II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	3.150.236
1. Nabavna vrijednost prodate robe	2.625.480
2. Troškovi materijala	53.286
3. Troškovi goriva i energije	96.617
4. Troškovi plata. naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	242.820
a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	219.736
b) Troškovi ostalih ličnih primanja	23.084
5. Troškovi proizvodnih usluga	8.535
6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	92.851
6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	92.851
a) Amortizacija nekretnina. postrojenja i opreme	92.851
b) Amortizacija investicionih nekretnina	
c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	
d) Amortizacija ostalih sredstava	
6.2 Troškovi rezervisanja	
7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	21.845
8. Troškovi poreza	8.582
9. Troškovi doprinosa	220
B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	39.720
V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	
1. Prihodi od kamata	
2. Pozitivne kursne razlike	
3. Prihodi od efekata valutne klauzule	
4. Ostali finansijski prihodi	
II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	21.406
1. Rashodi kamata	21.406
2. Negativne kursne razlike	
3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	
4. Ostali finansijski rashodi	
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	18.314
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	
E. OSTALI DOBICI I GUBICI	28.159
I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	
1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava. nekretnina. postrojenja i opreme	
2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	
3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	
4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	
5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	
6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	
7. Viškovi	
8. Ostali prihodi i dobici	28.159
9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	
II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	285
1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava. nekretnina. postrojenja i opreme	

2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	
3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	
4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	
5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	
6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	
7. Manjkovi	
8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	
9. Ostali rashodi i gubici	285
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	27.874
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	
I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	
1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	
1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja nematerijalnih sredstava	
1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja nekretnina, postrojenja i opreme	
1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	
1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	
1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	
1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	
2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	
2.1. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	
2.2. Neto dobici od usklađivanja vrij. kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	
2.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka uslijed obezvredenja potraž. od kupaca	
2.4. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	
1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	
1.1. Neto gubici po osnovu obezvredenja nematerijalnih sredstava	
1.2. Neto gubici po osnovu obezvredenja nekretnina, postrojenja i opreme	
1.3. Neto gubici po osnovu obezvredenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrij.	
1.4. Neto gubici po osnovu obezvredenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	
1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	
1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	
2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	
2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	
2.2. Neto gubici od usklađivanja vrij. kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	
2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	
2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	
L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	
LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	
Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	
Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	
UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	3.218.115
UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	3.171.927
M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	46.188
1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	
2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	
1. Poreski rashodi perioda	
2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	1.281
2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	1.281
2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	
3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	
3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	
3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	
NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA	44.907
1. Neto dobit tekuće godine $(307-309-310+313)>0$ i $307>0$ ili $(313-308-309-310)>0$ i $308>0$	
2. Neto gubitak tekuće godine $(308+309+310-313)>0$ i $308>0$ ili $(309+310-307-313)>0$ i $307>0$	
O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	
Obična zarada po akciji	
Razrijedena zarada po akciji	
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	13,22
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	16,5

Prikaz bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 – 31.12.2020. godinu

POZICIJA	01.01 – 31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (502 do 504)	2.534.559
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	1.446.529
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	1.088.030
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	2.542.954
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (506 do 510)	1.233.001
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	242.928
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	23.130
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	1.043.895
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	0
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	8.395
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (501 - 505)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (505 - 501)	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	0
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	0
4. Prilivi po osnovu kamata	0
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	0
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	0
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	0
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	850.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	850.000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	1.120.000
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.120.000
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	270.000
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	3.384.559
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	3.662.954
D. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	278.395
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	316.275
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	37.880

Prikaz bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 – 31.12.2021. godinu

POZICIJA	01.01 – 31.12.2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (502 do 504)	2.555.011
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	1.530.223
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	8.301
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	1.016.487
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (506 do 510)	1.953.437
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	888.699
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	223.876
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	47.612
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	793.250
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (501 - 505)	601.574
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI (505 - 501)	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	
4. Prilivi po osnovu kamata	
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	1.049.370
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.049.370
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	1.599.370
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.599.370
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	550.000
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	3.604.381
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	3.552.807
D. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	51.574
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	37.880
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	89.454

Prikaz bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 – 31.12.2022. godinu

POZICIJA	01.01 – 31.12.2022.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	2.769.811
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	2.756.724
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	1.616
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	11.471
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	3.213.712
Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	2.664.117
Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	37.239
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	37.568
Odlivi po osnovu isplate plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	226.184
Odlivi po osnovu poreza na dobit	
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	248.604
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	443.901
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	
Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavis. i pridruženih druš. i zajedn. poduhvata	
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	
Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	
Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	
Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	
Prilivi po osnovu kamata	
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	
Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	
Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih druš. i zajedn. poduhvata	
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	
Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	
Odlivi po osnovu derivativnih finansijskih instrumenata	
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.120.802
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	
Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.120.802
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	708.000
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	708.000
Odlivi po osnovu lizinga	
Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	412.802
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	3.890.613
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	3.921.712
NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	
NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	31.099
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	89.454
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	58.355

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2020. godinu

Vrsta promjene u kapitalu	Oznaka za AOP	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva						Ukupno
		Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak		
Stanje na dan 01.01.2019. god.	901	2,528,107					-1,662,216	865,891
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							0
Efekti ispravke grešaka	903							0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2019. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2,528,107					-1,662,216	865,891
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905							0
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906							0
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907							0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908						-113,524	-113,524
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909							0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910							0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911							0
Stanje na dan 31.12.2019. god. / 01.01.2020. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	2,528,107					-1,775,740	752,367
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913							0
Efekti ispravke grešaka	914							0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (912 ± 913 ± 914)	915	2,528,107					-1,775,740	752,367
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916							0
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917							0
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918							0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919						-200,526	-200,526
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920							0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921							0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922							0
Stanje na dan 31.12.2020. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	2,528,107					-1,976,266	551,841

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2021. godinu

Vrsta promjene u kapitalu	Oznaka za AOP	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva					
		Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16. MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija. zakonske i statutarne rezerve. zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	2,528,107				-1,775,740	752,367
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						0
Efekti ispravke grešaka	903						0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2,528,107				-1,775,740	752,367
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					-200,526	-200,526
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910						0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0
Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	2,528,107				-1,976,266	551,841
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0
Efekti ispravke grešaka	914						0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	2,528,107				-1,976,266	551,841
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						0
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						0
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					7,427	7,427
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						0
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0
Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	2,528,107				-1,968,839	559,268

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 31.12.2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA						
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Rev. rezerve za finan. sredstva vrijednovana po vrij. kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revaloriz. rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	2.528.107					-1.976.266	551.841
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							
3. Efekti ispravki grešaka	903							
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.528.107					-1.976.266	551.841
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905						7.427	7.427
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907						7.427	7.427
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908							
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909							
10. Objavljene dividende	910							
11. Drugi oblici raspodjеле dobiti i pokriće gubitka	911							
12. Ostale promjene	912							
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.528.107					-1.968.839	559.268
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914							
15. Efekti ispravki grešaka	915							
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.528.107					-1.968.839	559.268
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917						44.907	44.907
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919						44.907	44.907
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920							
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921							
22. Objavljene dividende	922							
23. Drugi oblici raspodjèle dobiti i pokriće gubitka	923							
24. Ostale promjene	924							
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	2.528.107					-1.923.932	604.175

Napomena 1: Note iz finansijske izvještaje za 2020. 2021. i 2022. godinu i prvo polugodište 2023. godine se nalaze kao prilozi 1. 2. 3. i 4. Jedinstvenog prospekta i sastavni su dio istog.

3.17.1.2. Nerevidirani polugodišnji finansijski izvještaji za posljednje tri finansijske godine

Prikaz bilansa stanja Emitenta na dan 30.06.2021. godine

	POZICIJA	30.06.2021.
AKTIVA		
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)		1.422.096
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)		213.352
1. Ulaganja u razvoj		0
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava		0
3. Goodwill		0
4. Ostala nematerijalna sredstva		213.352
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)		1.180.718
1. Zemljište		255.820
2. Građevinski objekti		914.037
3. Postrojenja i oprema		10.861
4. Investicione nekretnine		0
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi		0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi		0
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)		0
1. Šume		0
2. Višegodišnji zasadi		0
3. Osnovno stado		0
4. Sredstva kulture		0
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi		0
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)		0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica		0
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica		0
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima		0
4. Dugoročni krediti u zemlji		0
5. Dugoročni krediti u inostranstvu		0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća		0
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		28.026
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)		449.293
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)		68.960
1. Zalihe materijala		42.279
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga		0
3. Zalihe gotovih proizvoda		15.972
4. Zalihe robe		10.709
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji		0
6. Dati avansi		0
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)		380.333
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)		270.063
a) Kupci - povezana pravna lica		16.420
b) Kupci u zemlji		241.135
v) Kupci iz inostranstva		0
g) Sumnjična i sporna potraživanja		0
d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0
d) Druga kratkoročna potraživanja		12.508
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)		77.390
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		77.390
b) Kratkoročni krediti u zemlji		0
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu		0
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeve za naplatu u periodu do godinu dana		0
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanjem		0
d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju		0
ž) Ostali kratkoročni plasmani		0
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)		32.871
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti		0
b) Gotovina		32.871
4. Porez na dodatu vrijednost		9
5. Aktivna vremenska razgraničenja		0
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		0
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)		1.871.389
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)		1.871.389
Đ. VANBILANSNA AKTIVA		0

E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	1.871.389
PASIVA	
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	427.437
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	2.528.107
1. Akcijski kapital	2.528.107
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	
3. Zadružni udjeli	
4. Ulozi	
5. Državni kapital	
6. Ostali osnovni kapital	
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	
III - EMISIONA PREMIJA	
IV - EMISIONI GUBITAK	
V - REZERVE (113 do 115)	0
1. Zakonske rezerve	
2. Statutarne rezerve	
3. Ostale rezerve	
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	0
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	2.100.670
1. Gubitak ranijih godina	1.976.266
2. Gubitak tekuće godine	124.404
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	0
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	
6. Odložene poreske obaveze	
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	
8. Ostala dugoročna rezervisanja	
V. OBAVEZE (136 + 144)	1.443.952
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	
4. Dugoročni krediti	
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
7. Ostale dugoročne obaveze	
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	1.443.952
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	1.297.121
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	1.297.121
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	96.217
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	
b) Dobavljači - povezana pravna lica	28.971
v) Dobavljači u zemlji	67.246
g) Dobavljači iz inostranstva	
d) Ostale obaveze iz poslovanja	
3. Obaveze iz specifičnih poslova	
4. Obaveze za zarade i naknade zarada	18.305
5. Druge obaveze	29.557
6. Porez na dodatu vrijednost	2.034
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	606
8. Obaveze za porez na dobitak	
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	
10. Odložene poreske obaveze	112
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	1.871.389
D. VANBILANSNA PASIVA	
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	1.871.389

Prikaz bilansa stanja Emitenta da 30.06.2022. godine i 30.06.2023. godine

POZICIJA	30.06.2022.	30.06.2023.
BILANSNA AKTIVA		
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	1.301.129	1.208.277
I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	213.352	213.352
1. Ulaganja u razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	0	0
3. Goodwill	0	0
4. Ostala nematerijalna sredstva	213.352	213.352
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0	0
II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	1.087.777	994.925
1. Zemljište	255.820	255.820
2. Građevinski objekti	825.173	736.309
3. Postrojenja i oprema	6.784	2.796
4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0	0
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0	0
III INVESTICIONE NEKRETNINE	0	0
IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	0	0
V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	0	0
1. Šume	0	0
2. Višegodišnji zasadi	0	0
3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	0	0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	0	0
VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	0	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	0	0
2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	0	0
3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	0	0
3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	0	0
3.2. Dugoročni krediti u zemlji	0	0
3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	0	0
3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	0	0
4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	0	0
4.1. Vlasnički instrumenti	0	0
4.2. Dužnički instrumenti	0	0
5. Potraživanja po finansijskom lizingu	0	0
VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	0	0
B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	22.849	21.569
V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	553.162	1.537.936
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	63.597	252.918
1. Zalihe materijala	44.162	216.473
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	0	0
3. Zalihe gotovih proizvoda	13.510	11.908
4. Zalihe robe	5.925	24.537
5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
6. Dati avansi	0	0
II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	489.565	1.285.018
1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	362.832	1.198.346
1.1. Kupci - povezana pravna lica	326.355	1.154.217
1.2. Kupci u zemlji	33.977	41.629
1.3. Kupci iz inostranstva	0	0
1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	0	0
1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	2.500	2.500
1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0	0
2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	77.390	77.390
2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	77.390	77.390
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	0	0
b) Kratkoročni krediti u zemlji	77.390	77.390
c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	0	0
d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	0	0
2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0
2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	0	0
2.4. Derivativna finansijska sredstva	0	0
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	49.343	9.281
3.1. Gotovinski ekvivalenti	0	0
3.2. Gotovina	49.343	9.281
4. Porez na dodatu vrijednost	0	1
5. Kratkoročna razgraničenja	0	0
G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	1.877.140	2.767.782
D. VANBILANSNA AKTIVA	0	0

BILANSNA PASIVA		
A. KAPITAL (102 - 110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	625.580	464.885
I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	2.528.107	2.528.107
1. Akcijski kapital (104 + 105)	2.528.107	2.528.107
1.1. Akcijski kapital - obične akcije	2.528.107	2.528.107
1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije		
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću		
3. Ulozi		
4. Državni kapital		
II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	0	0
1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli		
2. Upisani neuplaćeni kapital		
III EMISIONA PREMIJA		
IV EMISIONI GUBITAK		
V REZERVE (116 do 118)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Statutarne rezerve		
3. Ostale rezerve		
VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	0	0
1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva		
2. Ostale revalorizacione rezerve		
VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT		
VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT		
IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	73.739	52.334
1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspor. višak prihoda nad rashodima ranijih god	7.427	52.334
2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspor. višak prihoda nad rashodima tekuće god	66.312	
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti		
X GUBITAK (129 + 130)	1.976.266	2.115.556
1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	1.976.266	1.976.266
2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine		139.290
XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE		
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	0	0
I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	0	0
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku		
2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih		
3. Ostala dugoročna rezervisanja		
II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	0	0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		
2. Dugoročni krediti u zemlji		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu		
4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		
5. Dugoročne obaveze po lizingu		
6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		
III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE		
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	112	112
G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	1.251.448	2.302.785
1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	715.121	813.290
1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima		
1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0	210.000
1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu		
1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		
1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	715.121	603.290
2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	466.984	1.462.979
2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	296.914	1.280.633
2.3. Dobavljači u zemlji	170.070	182.346
2.4. Dobavljači iz inostranstva	0	
2.5. Ostale obaveze iz poslovanja		
3. Obaveze iz specifičnih poslova		
4. Obaveze za plate i naknade plata	18.694	18.789
5. Ostale obaveze	17.673	1.575
6. Porez na dodatu vrijednost	27.399	2.183
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	5.577	3.969
8. Obaveze za porez na dobit		
9. Kratkoročna razgraničenja		
10. Kratkoročna rezervisanja		
D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	1.877.140	2.767.782
Đ. VANBILANSNA PASIVA		

Prikaz bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 – 30.06.2021. godine

POZICIJA	01.01 – 30.06.2021.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI	
I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	100.407
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	1.071
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	0
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.071
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	55.249
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	55.249
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	1.266
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	2.881
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	
8. Ostali poslovni prihodi	45.702
II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	211.110
1. Nabavna vrijednost prodate robe	1.068
2. Troškovi materijala	28.849
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	116.153
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	105.524
b) Ostali lični rashodi	10.629
4. Troškovi proizvodnih usluga	3.753
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	46.516
a) Troškovi amortizacije	46.516
b) Troškovi rezervisanja	
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	9.496
7. Troškovi poreza	5.169
8. Troškovi doprinosa	106
B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)	0
V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)	110.703
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	
I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	
2. Prihodi od kamata	
3. Pozitivne kursne razlike	
4. Prihodi od efekata valutne klawzule	
5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	
6. Ostali finansijski prihodi	
II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	13.610
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	
2. Rashodi kamata	13.610
3. Negativne kursne razlike	
4. Rashodi po osnovu valutne klawzule	
5. Ostali finansijski rashodi	
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	0
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)	124.313
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI	
I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)	0
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	
5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	
6. Dobici po osnovu prodaje materijala	
7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	
8. Naplaćena otpisana potraživanja	
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	
II - OSTALI RASHODI (258 do 267)	91
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	

4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	
5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	
6. Gubici po osnovu prodaje materijala	
7. Manjovi, izuzimajući manjove zaliha učinaka	
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	91
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)	0
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)	91
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	0
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	0
1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava	
2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	
3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	
4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	
5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	
6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	
7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	
8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	
9. Obezvrjeđenje ostale imovine	
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)	0
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)	0
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	
1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	0
2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	124.404
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	
1. Poreski rashodi perioda	
2. Odloženi poreski rashodi perioda	
3. Odloženi poreski prihodi perioda	
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	
1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	0
2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	124.404
UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	100.407
UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	224.811
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOV RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	
Obična zarada po akciji	
Razrijedena zarada po akciji	
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	14,49
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	17,92

Prikaz bilansa uspjeha Emitenta za period 01.01 – 30.06.2022. godine i 01.01-30.06.2023. godine

POZICIJA	01.01 – 30.06.2022.	01.01- 30.06.2023.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	1.166.043	1.231.251
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	1.058.034	1.121.271
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	490.446	1.119.641
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	567.588	1.630
c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	57.348	56.840
a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	0	1.100
b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	57.348	55.740
c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu		
3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	3.138	3.740
a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	0	
b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	3.138	3.740
c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu		
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	1.174	1.266
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
8. Ostali poslovni prihodi	48.697	50.666
II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	1.125.343	1.359.545
1. Nabavna vrijednost prodate robe	898.491	1.122.959
2. Troškovi materijala	23.078	25.234
3. Troškovi goriva i energije	15.799	18.143
4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	120.405	132.417
a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	107.130	121.504
b) Troškovi ostalih ličnih primanja	13.275	10.913
5. Troškovi proizvodnih usluga	4.899	2.621
6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	46.425	46.425
6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	46.425	46.425
a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	46.425	46.425
b) Amortizacija investicionih nekretnina		
c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup		
d) Amortizacija ostalih sredstava		
6.2 Troškovi rezervisanja		
7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	9.844	7.537
8. Troškovi poreza	6.295	4.088
9. Troškovi doprinosa	107	121
B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	40.700	0
V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	0	128.294
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	0	0
I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)		
1. Prihodi od kamata		
2. Pozitivne kursne razlike		
3. Prihodi od efekata valutne klauzule		
4. Ostali finansijski prihodi		
II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	2.491	10.960
1. Rashodi kamata	2.491	10.960
2. Negativne kursne razlike		
3. Rashodi po osnovu valutne klauzule		
4. Ostali finansijski rashodi		
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	38.209	0
D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	0	139.254
E. OSTALI DOBICI I GUBICI	28.159	0
I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)		
1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme		
2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina		
3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava		
4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		
6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala		
7. Viškovi		
8. Ostali prihodi i dobici	28.159	
9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata		
II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	56	36

1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme		
2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina		
3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava		
4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		
6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala		
7. Manjkovi		
8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata		
9. Ostali rashodi i gubici	56	36
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	28.103	0
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	0	36
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	0
I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	0	0
1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	0	0
1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja nematerijalnih sredstava		
1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja nekretnina, postrojenja i opreme		
1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka uslijed obezvredenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava		
2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	0	0
2.1 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		
2.2 Neto dobici od usklađivanja vrij. kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)		
2.3 Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka uslijed obezvredenja potraž. od kupaca		
2.4 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	0	0
1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	0	0
1.1. Neto gubici po osnovu obezvredenja nematerijalnih sredstava		
1.2. Neto gubici po osnovu obezvredenja nekretnina, postrojenja i opreme		
1.3. Neto gubici po osnovu obezvredenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrij.		
1.4. Neto gubici po osnovu obezvredenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava		
2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	0	0
2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		
2.2 Neto gubici od usklađivanja vrij. kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)		
2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca		
2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	0	0
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	0	0
L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina		
LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina		
Udjio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
Udjio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	1.194.202	1.231.251
UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	1.127.890	1.370.541
M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	66.312	0
1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)		
2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	0	139.290
N. TEKUCI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT		
1. Poreski rashodi perioda		
2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	0	0
2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	0	
2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza		
3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	0	0
3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava		
3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza		
NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA	66.312	0
1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0		

2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	0	139.290
O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda		
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima		
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima		
Obična zarada po akciji		
Razrijeđena zarada po akciji		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	13,00	13,50
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	16,00	15,00

Prikaz bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 – 30.06.2021. godinu

POZICIJA	01.01 – 30.06.2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	1.242.975
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	317.973
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	6.141
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	918.861
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	517.984
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	77.452
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	108.774
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	16.003
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	315.755
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI (501 - 505)	724.991
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI (505 - 501)	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	
4. Prilivi po osnovu kamata	
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	270.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	270.000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	1.000.000
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.000.000
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	730.000
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	1.512.975
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	1.517.984
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	5.009
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAĆUNSKOG PERIODA	37.880
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĆUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	32.871

**Prikaz bilansa tokova gotovine Emitenta za period 01.01 – 30.06.2022. godinu i
01.01-30.06.2023. godinu**

POZICIJA	01.01 – 30.06.2022.	01.01- 30.06.2023
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	1.165.240	1.502.597
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	1.154.393	1.367.002
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu		
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	697	
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	10.150	135.595
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	1.025.351	1.068.870
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	701.400	747.715
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu		
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	2.749	11.144
Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	110.702	124.773
Odlivi po osnovu poreza na dobit		
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	210.500	185.238
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	139.889	433.727
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	0	0
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavis. i pridruženih druš. i zajed. poduhvata		
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina		
Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava		
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava		
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji		
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		
Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		
Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)		
Prilivi po osnovu lizinga (kamata)		
Prilivi po osnovu kamata		
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		
Prilivi po osnovu derivativnih finansijskih instrumenata		
Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja		
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	0	0
Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih druš. i zajed. poduhvata		
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		
Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina		
Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava		
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava		
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		
Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		
Odlivi po osnovu derivativnih finansijskih instrumenata		
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	0	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	0	0
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	528.000	0
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala		
Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija		
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita		
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	528.000	
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta		
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja		
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	708.000	482.801
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela		
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita		
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	708.000	482.801
Odlivi po osnovu lizinga		
Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata		
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	0	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	180.000	482.801
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	1.693.240	1.502.597
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	1.733.351	1.551.671

NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	0	0
NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	40.111	49.074
GOTOVINA NA POČETKU OBRAĆUNSKOG PERIODA	89.454	58.355
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
GOTOVINA NA KRAJU OBRAĆUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	49.343	9.281

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 30.06.2021. godinu

Vrsta promjene u kapitalu	Oznaka za AOP	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva					
		Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	2.528.107				-1.775.740	752.367
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						
Efekti ispravke grešaka	903						
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.528.107				-1.775.740	752.367
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					-200.526	-200.526
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910						
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						
Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	2.528.107				-1.976.266	551.841
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						
Efekti ispravke grešaka	914						
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	2.528.107				-1.976.266	551.841
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						
Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					-124.404	-124.404
Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						
Stanje na dan 30.06.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	2.528.107				-2.100.670	427.437

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 30.06.2022. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Akcijiski kapital - vlasnički udjeli	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA						
			Emissionska premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Rev. rezerve za finan. sredstva vrijednovana po fer vrij. kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revaloriz. rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7±8 ± 9)
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	2.528.107						-1.976.266	551.841
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Efekti ispravki grešaka	903								
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.528.107						-1.976.266	551.841
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							7.427	7.427
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							7.427	7.427
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								
10. Objavljene dividende	910								
11. Drugi oblici raspodjelje dobiti i pokriće gubitka	911								
12. Ostale promjene	912								
13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.528.107						-1.968.839	559.268
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								
15. Efekti ispravki grešaka	915								
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.528.107						-1.968.839	559.268
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							66.312	66.312
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							66.312	66.312
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								
22. Objavljene dividende	922								
23. Drugi oblici raspodjelje dobiti i pokriće gubitka	923								
24. Ostale promjene	924								
25. Stanje na dan 30.06.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	2.528.107						-1.902.527	625.580

Izvještaj o promjenama na kapitalu na 30.06.2023. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	Akcijiski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA			Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6+7± 8 ± 9)
					Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Rev. rezerve za finan. sredstva vrednovana po vrij. kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revaloriz. rezerve		
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	2.528.107						-1.968.839	559.268
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Efekti ispravki grešaka	903								
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	2.528.107						-1.968.839	559.268
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							44.907	44.907
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							44.907	44.907
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								
10. Objavljene dividende	910								
11. Drugi oblici raspodjelje dobiti i pokriće gubitka	911								
12. Ostale promjene	912								
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	2.528.107						-1.923.932	604.175
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								
15. Efekti ispravki grešaka	915								
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	2.528.107						-1.923.932	604.175
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-139.290	-139.290
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919							-139.290	-139.290
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								
22. Objavljene dividende	922								
23. Drugi oblici raspodjelje dobiti i pokriće gubitka	923								
24. Ostale promjene	924								
25. Stanje na dan 30.06.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	2.528.107						-2.063.222	464.885

3.17.1.3. Izvještaji revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Emitenta

Revizorski izvještaj za 2020. godinu

Mlinpek a.d. Prnjavor

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Upravnom odboru „Mlinpek“ a.d. Prnjavor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Mlinpek a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembar 2020. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2020. godine i njegove finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbkoj.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.19, i drugim napomenama, uz finansijske izvještaje, Mlinpek a.d. Prnjavor je povezano lice sa pravnim licima Piko a.d. Prnjavor i BisProm d.o.o. Prnjavor ijavlja se kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja povezanog lica BisProm d.o.o. Prnjavor. Poslovanje sa povezanim licima je značajno, kako sa stanovišta prometa dobara i usluga tako i finansijskih transakcija (pozajmljivanja novčanih sredstava i izdavanje instrumenata obezbjeđenja plaćanja). Budući da se značajan dio poslovanja obavlja preko povezanih lica, Društvo ima visok stepen izloženosti riziku tržišta, kao i poreskom riziku vezano za cijene isporuke dobara i izvršenih usluga. Društvo je bilo jemac povezanom pravnom licu BisProm d.o.o. Prnjavor po osnovu njegovih zaduženja kod banaka i okvira za finansijsko praćenje u iznosu od 1.959.000 KM. Takođe, Društvo nije vršilo rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovjen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srbkoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosudjivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Osim pitanja o kojima je bilo riječi u pasusu Osnov za mišljenje i pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja, odlučili smo da ne postoje druga ključna pitanja revizije koja treba razmatrati u našem izvještaju.

(nastavlja se)

(nastavak)

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.

Stičemo razumjevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.

Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

(nastavlja se)

(nastavak)

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizionska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrđimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Srećko Vidović.

EF REVIZOR d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 14.05.2021. godine

Direktor

Nevenka Stanić, dipl. pravnik



Ovlašćeni revizor
Srećko Vidović

Revizorski izvještaj za 2021. godinu

Mlinpek a.d. Prnjavor

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Upravnom odboru „Mlinpek“ a.d. Prnjavor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Mlinpek a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembar 2021. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2021. godine i njegove finansijske uspjehnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbkoj.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.5, uz finansijske izvještaje, Društvo naknadno vrednovanje potraživanja nije izvršilo u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – *Finansijski instrumenti*, te se revizorskim postupcima nismo mogli uvjeriti u potencijalno umanjenje vrijednosti navedenih potraživanja na dan bilansa.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.19, i drugim napomenama, uz finansijske izvještaje, Mlinpek a.d. Prnjavor je povezano lice sa pravnim licima Piko a.d. Prnjavor i Bisprom d.o.o. Prnjavor i javlja se kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja povezanog lica Bisprom d.o.o. Prnjavor. Poslovanje sa povezanim licima je značajno, kako sa stanovišta prometa dobara i usluga tako i finansijskih transakcija (pozajmljivanja novčanih sredstava i izdavanje instrumenata obezbeđenja plaćanja). Budući da se značajan dio poslovanja obavlja preko povezanih lica, Društvo ima visok stepen izloženosti riziku tržišta, kao i poreskom riziku vezano za cijene isporuke dobara i izvršenih usluga. Društvo je bilo jemac povezanim pravnim licu Bisprom d.o.o. Prnjavor po osnovu njegovih zaduženja kod banaka i okvira za finansijsko praćenje u iznosu od 2.200.000 KM. Takođe, Društvo nije vršilo rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovлен *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srbkoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

(nastavlja se)

(nastavak)

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Osim pitanja o kojima je bilo riječi u pasusu Osnov za mišljenje i pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja, odlučili smo da ne postoje druga ključna pitanja revizije koja treba razmatrati u našem izvještaju.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.

Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.

(nastavlja se)

(nastavak)

Vršimo procjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identificirali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.


Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Srećko Vidović.

EF REVIZOR d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 20.06.2022. godine

Direktor
Nevenka Stanić, dipl. pravnik



Ovlašćeni revizor
Srećko Vidović



Revizorski izvještaj za 2022. godinu

Mlinpek a.d. Prnjavor

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима и Управном одбору „Mlinpek“ a.d. Prnjavor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Mlinpek a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembar 2022. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2022. godine i njegove finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanljeno u napomeni 4.5, uz finansijske izvještaje, Društvo naknadno vrednovanje potraživanja nije izvršilo u skladu sa zahtjevima MSFI 9 – *Finansijski instrumenti*, te se revizorskim postupcima nismo mogli uvjeriti u potencijalno umanjenje vrijednosti navedenih potraživanja na dan bilansa.

Kao što je objelodanljeno u napomeni 4.19, i drugim napomenama, uz finansijske izvještaje, Mlinpek a.d. Prnjavor je povezano lice sa pravnim licima Piko a.d. Prnjavor i Bisprom d.o.o. Prnjavor i javlja se kao sudužnik ili garant za kreditna zaduženja povezanog lica Bisprom d.o.o. Prnjavor. Poslovanje sa povezanim licima je značajno, kako sa stanovišta prometa dobara i usluga tako i finansijskih transakcija (pozajmljivanja novčanih sredstava i izdavanje instrumenata obezbjeđenja plaćanja). Budući da se značajan dio poslovanja obavlja preko povezanih lica, Društvo ima visok stepen izloženosti riziku tržišta, kao i poreskom riziku vezano za cijene isporuke dobara i izvršenih usluga. Društvo je bilo jemac povezanim pravnom licu Bisprom d.o.o. Prnjavor po osnovu njegovih zaduženja kod banaka i okvira za finansijsko praćenje u iznosu od 2.200.000 KM. Takođe, Društvo nije vršilo rezervisanja za potencijalne gubitke i obaveze po osnovu eventualnog vraćanja kredita i plaćanja drugih obaveza za povezana pravna lica.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovjen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

(nastavlja se)

(nastavak)

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Osim pitanja o kojima je bilo riječi u pasusu Osnov za mišljenje i pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja, odlučili smo da ne postoje druga ključna pitanja revizije koja treba razmatrati u našem izvještaju.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomski odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.

Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.

(nastavlja se)

(nastavak)

Vršimo procjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identificirali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Srećko Vidović.

EF REVIZOR d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 22.06.2023. godine

Direktor
Nevenka Stanić, dipl. pravnik



Ovlašćeni revizor
Srećko Vidović

3.17.1.4. Konsolidovani finansijski izvještaji

Emitent ne izrađuje konsolidovane finansijske izvještaje.

3.17.2. Revizija istorijskih godišnjih finansijskih informacija

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2020., 2021. i 2022. godinu vršio je „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, ovlašteni revizor za Srećko Vidović.

Osim navedenih revizorskih izvještaja u Jedinstvenom prospektu ne postoje druge informacije koje su revidirali revizori.

3.17.3. Pro forma finansijske informacije

Jedinstveni prospectus ne sadrži pro forma finansijske informacije.

3.17.4. Politika dividendi

Emitent nema politiku dividendi.

3.17.5. Sudski i arbitražni sporovi

Emitent nema saznanja o postupcima pred organima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u toku ili predstoje) u periodu od najmanje 12 prethodnih mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli znatno da utiču ili jesu znatno uticali na finansijski položaj ili profitabilnost Emitenta.

PREGLED SUDSKIH SPOROVA

Red. Br.	Naziv firme-Ime i prezime	Komentar	Izvjesnost naplate	Vrijednost spora KM
1.	Jelšingrad FMD AD	Donesena presuda. Izvršenje u toku. Stečaj u toku	Veoma neizvjesno	12.914
2.	R&S Kompani d.o.o. Prnjavor	Izvršenje u toku Mlinpek pokrenuo stečaj. Stečaj u toku	Veoma neizvjesno	8.892
3.	Milka Agro d.o.o.	Izvršenje u toku Naplaćen veći dio duga. Ostatak duga 3.750,00	Neizvjesno	17.497
4.	Ekol d.o.o. Lišnja	Presuda pravosnažna	Izvršenje nemoguće, firma ugašena	379
5.	ZiZ vl. Nebojša Novarić	Izvršenje u toku, dug bio cca 6.000,00	Neizvjesno	677
6.	STR Ljuba Prnjavor, Vlasnik Deket Branko	Presuda pravosnažna	Neizvjesno	2.796

Protiv društva Mlinpek a.d. Prnjavor se ne vode sudski sporovi.

3.17.6. Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

3.18. Dodatne informacije

3.18.1. Osnovni kapital

Na dan 31.12.2022. godine, kao i na datum izrade Jedinstvenog prospekta, osnovni kapital Emitenta iznosi 2.528.107 KM i sastoji se od 2.528.107 redovnih (običnih) akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM. Sav osnovni kapital je u cijelosti uplaćen u novcu.

Nije bilo promjene iznosa osnovnog kapitala u periodima za koji su prikazane finansijske informacije u ovom Jedinstvenom prospektu.

Ne postoje akcije koje ne predstavljaju kapital.

3.18.2. Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koје drži sam Emitent

Ne postoje akcije u vlasništu Emitenta.

3.18.3. Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti ili hartija od vrijednosti sa varantima

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni hartije od vrijednosti sa varantima. Ne postoje opcije vezane za akcije Emitenta.

3.18.4. Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) glasi:

„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlašćenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.

(5) Ovlašćenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.

(6) Ovlašćenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“

3.18.5. Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno uslovno ili bezuslovno da će biti predmet opcije, te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose

Ne postoje opcije vezane za kapital Emitenta. Emitent nije član grupe.

3.18.6. Istoriski pregled osnovnog kapitala

U prethodne tri finansijske godine (2020., 2021. i 2022. godini) nije došlo do promjene osnovnog kapitala Emitenta.

Emitent je do sada emitovao tri emisije akcija i to:

- 3.722.022 redovnih (običnih) akcija iz prve emisije akcija javnom ponudom, klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 3.722.022 KM;
- 1.203.662 redovnih (običnih) akcija iz druge emisije (smanjenje osnovnog kapitala u postupku reorganizovanja stečajnog dužnika prema stečajnom planu), klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 1.203.662 KM;
- 1.324.445 redovnih (običnih) akcija iz treće emisije (emisija bez obaveze izrade prospekta - uslovno povećanje osnovnog kapitala - konverzija duga u akcije u postupku reorganizovanja stečajnog dužnika prema stečajnom planu), klase „A“, koje glase na ime, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, u ukupnom iznosu 1.324.445 KM.

Osnovni kapital Emitenta upisan u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 2.528.107 KM i sastoji se od 2.528.107 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM po akciji.

3.18.7. Ugovor o osnivanju i statut Emitenta

Acionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu „Mlinpek“ a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je 28.04.1994. godine kao Javno preduzeće i upisano je u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci.

Transformacija državnog kapitala je registrovana u Osnovnom sudu Banja Luka rješenjem broj U/I 1677/01 od 20.09.2001. godine i od tada Društvo posluje pod nazivom acionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu Mlinpek a.d. Prnjavor.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I 4286/05 od 22.03.2006. godine upisano je određivanje sjedišta – bliže adrese i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 113/04).

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002668 od 24.12.2007. godine upisano je uslovno povećanje kapitala konverzijom potraživanja povjerioca Bisprom d.o.o. Prnjavor.

U članu 4 Statuta Emitenta definisano je da je Društvo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja profita.

3.18.7.1. Klase akcija

Sve akcije u osnovnom kapitalu Emitenta su iste klase – klase „A“ i nose ista prava.

3.18.7.2. Odredbe osnivačkog akta/statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/Statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

3.19. Značajni ugovori

Emitent nema zaključene značajne ugovore, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom toku poslovanja, u kojima je Emitent ugovorna strana, u periodu od dvije godine neposredno prije objavljivanja Jedinstvenog prospekta.

3.20. Dostupni dokumenti

U periodu važenja ovog dokumenta se mogu pregledati sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospect ili na koji se Jedinstveni prospect poziva.

Dokumenti će biti dostupni u prostorijama Emitenta, a Jedinstveni prospect nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim prilozima i sastavnim dijelovima biće objavljen na sajtu Emitenta www.mlinpek-prnjavor.com, Agenta emisije: www.advantisbroker.com i sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

4. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

4.1. Ključne informacije

4.1.1. Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta obrtni kapital nije dovoljan za ispunjenje njegovih postojećih potreba. Obrtni kapital na dan 31.12.2022. godine je iznosio -671.985 KM, dok je na dan 30.6.2023. godine iznosio -764.849 KM.

	31.12.2022	30 06 2023
Tekuća imovina	1.945.598	1.537.936
Tekuće obaveze	2.617.583	2.302.785
Obrtni kapital	-671.985	-764.849

Emitent će sredstvima dokapitalizacije obezbijediti potreban obrtni kapital.

4.1.2. Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sljedećoj tabeli:

	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.	30.6.2023
Zaduženost*	1.570.981	1.195.796	2.617.583	2.302.785
- <i>Iznos duga koji nije osiguran</i>	840.981	1.015.796	2.024.781	2.092.785
- <i>Iznos duga koji je osiguran hipotekom na nekretninama Kredit- NLB banka a.d. Banja Luka (neotplaćen iznos)</i>	730.000	180.000	592.802	210.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	37.880	89.454	58.355	9.281
Neto zaduženost	1.533.101	1.106.342	2.559.228	2.293.504
Ukupan kapital **	551.841	559.268	604.175	464.885
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	2,78	1,98	4,24	4,93

*Zaduženost se odnosi na kratkoročne obaveze, s obzirom na to da Emitent nema dugoročnih obaveza.

Od ukupnog iznosa zaduženja Emitenta, jedan dio se odnosi na kratkoročni krediti u zemlji, na revolving osnovi, odnosno obavezu prema NLB banci a.d. Banja Luka po osnovu ugovora o okvirnom kreditu u iznosu do 800.000 KM, sa rokom otplate do 25.6.2026. godine. Ugovorne strane zaključuju pojedinačne ugovore na godišnjem nivou. Obezbeđenje po navedenom kreditu su mjenice i nalozi Emitenta, mjenice i nalozi povezanih pravnih lica Bisprom d.o.o. Prnjavor i Piko a.d. Prnjavor, mjenice fizičkog lica (vlasnik većinskog akcionara Društva) i hipoteka na nekretninama Emitenta, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.421.181 KM. Izvršena porcena je rađena u maju 2021. godine u svrhu davanja privrednog kompleksa kao zaloge po kreditu u korist NLB banke a.d. Banja Luka i kao takva nije mogla biti predmet knjiženja u svrhu finansijskog izvještavanja. Zbog proteka vremena, od maja 2021. godine do danas, bilo bi nerealno vršiti knjiženje efekta naprijed pomenute procjene u finansijskom knjigovodstvu u ovom obračunskom periodu. Privredno društvo će uraditi novu procjenu vrijednosti imovine u svrhu finansijskog izvještavanja i efekte iste (nove procjene) iskazaće u finansijskom izvještaju na dan 31.12.2023. godine. **Ukupan kapital Emitenta uključuje osnovni kapital, rezerve, revalorizacione rezerve, neraspoređeni dobitak, odnosno gubitak.

Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu Emitenta nije na zadovoljavajućem nivou, odnosno kapital je manji od obaveza.

4.1.3. Interes fizičkih i pravnih lica uključenih u emisiju

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava putem emisije redovnih (običnih) akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

4.1.4. Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Sredstva prikupljena emisijom akcija koristiće se za dalje razvijanje poslovanja, povećanje otkupa žitarica od poljoprivrednih proizvođača, te obima prometa trgovačke robe. Očekivani efekti investiranja su veća iskorištenost proizvodnih kapaciteta Emitenta, kao i povećanje broja zaposlenih, što će za rezultat imati ostvarenje pozitivnog rezultata i stabilnije poslovanje Emitenta.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije akcije neće premašiti 0,5% nominalne vrijednosti emisije.

4.2. Informacije o hartijama od vrijednosti koje su predmet javne ponude/uvrštenja u trgovanje

4.2.1. Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Emitent četvrtom emisijom redovnih (običnih) akcija emituje 4.583.333 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 4.583.333 KM.

ISIN kod: BA100TLKMRA2

Pojedinačna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod je ESVUFR što znači da Društvo emituje:

- Vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities)
- Redovne (obične) akcije (S – Shares)
- Akcije sa pravom glasa (V – Voting)
- Akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free)
- Akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid)
- Akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (R – Registered).

4.2.2. Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje akcije na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/06, 34/09, 8/12 - odluka US, 30/12, 59/13, 86/13 - odluka US, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23).

4.2.3. Karakteristike hartija od vrijednosti

Akcije ove emisije će biti slobodno prenosive vlasničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registriraju u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoца.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78000 Banja Luka vodi evidenciju o vlasništvu hartija od vrijednosti.

4.2.4. Valuta emisije hartija od vrijednosti

Upis i uplata akcija iz četvrte emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vrši se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

4.2.5. Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.

Pravo na dividendu

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta.

Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije vršio isplatu dividende akcionarima.

Glasačka prava

Članom 21. Statuta definisano je, između ostalih, prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svom broju akcija.

Akcije iz četvrte emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase

Zakonom o privrednim društvima, članom 208 propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadesetog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

Pravo na udio u dobiti Emitenta

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara.

Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije

Članom 21. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Emitenta.

Odredbe o otkupu i konverziji

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

4.2.6. U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

4.2.7. Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja prenosivosti redovnih (običnih) akcija iz ove emisije.

4.2.8. Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanjima

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

4.2.9. Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveznih ponuda za preuzimanje i/ili pravila o istiskivanju akcionara i rasprodaji u vezi za hartijama od vrijednosti

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa i kojima Komisija za hartije od vrijednosti RS, u skladu sa Zakonom, utvrdi obavezu za postupak preuzimanja, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije.

Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15 Zakona o preuzimanju akcionarskih društva ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US).

U nastavku su prikazane odredbe prethodno pomenutog člana 15.

„(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavlja najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvaren obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesecnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne

ne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obvezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.
(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtjeva naplatu utvrđene razlike.”

4.2.10. Podaci o javnim ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta, koje su objavljene u 2022. i 2023. godini

U 2022. i 2023. godini nije bilo javnih ponuda trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta.

4.2.11. Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021 i 56/2022), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 60/15, 5/16-ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 i 56/2022), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 94/15, 1/17 i 58/19), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

4.2.12. Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

4.2.13. Identitet i kontakt Emitenta

Kontakt osoba: Miladin Stanić, direktor, email: mlinpek@zona.ba

4.3. Uslovi javne ponude hartija od vrijednosti

4.3.1. Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

4.3.1.1. Uslovi koji se primjenjuju na ponudu

Redovne (obične) akcije iz IV (četvrte) emisije akcija Emitenta nude se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Ponuda redovnih (običnih) akcija trajeće 22 dana, od dana početka upisa i uplate, a koji će biti definisan javnim pozivom objavljenim na sajtu banjalučke berze i dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.

Nakon početka javne ponude, prvih 15 dana pravo upisa i uplate (putem upisnica) vršiće akcionari koji posjeduju akcije Emitenta na dan presjeka – 12.12.2023. godine, te će se preostali dio akcija iz javne ponude, nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine, ponuditi svim investitorima putem Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

4.3.1.2. Ukupna količina emisije

Četvrtom emisijom redovnih (običnih) akcija emituje se 4.583.333 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 4.583.333,00 KM.

4.3.1.3. Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu

Javna ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajeće 22 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preče kupovine, a nakon toga ostatak akcija ponudiće se na Banjalučkoj berzi.

Pravo preče kupovine akcija iz predmetne emisije pripada postojećim akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa, na dan presjeka – 12.12.2023. godine.

Rok u kojem se može ostvariti pravo preče kupovine iznosi 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija iz predmetne emisije.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija četvrte emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis akcija može se vršiti lično ili posredstvom punomoćnika. U slučaju da se upis akcija vrši posredstvom punomoćnika, punomoć za fizička lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, dok punomoć za pravna lica mora biti ovjerena od strane zakonskog zastupnika pravnog lica.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Krajiskih brigada 113, Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Društva akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak“ akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak“ akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije, kao što je navedeno u paragrafu 1 ove tačke, biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija, vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Uplata akcija se vrši u konvertibilnim markama (KM), na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka, Filijala Dobojski, sa sjedištem u Ulici Svetog Save 20, broj računa: **562-005-81895047-07**.

Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije roka za upis i uplatu u slučaju da se, prilikom korišćenja prava preče kupovine, realizuje minimalno 60% ponuđenih akcija.

Takođe, Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija iz ove emisije.

Dan početka razdoblja upisa i uplate akcija je objavljen u Javnom pozivu za upis i uplatu akcija iz ove emisije u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Banjalučke berze.

4.3.1.4. Podaci o roku i okolnostima mogućeg opoziva ili obustave ponude, te o tome da li je opoziv moguć nakon što trgovanje započne

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo akcije na osnovu podataka iz prospakta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od tri radna dana od dana prijema izmjena prospakta otkaže upis akcija i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru. Uplaćeni iznos zajednom sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

U slučaju neuspjele emisije ili odustajanja od iste, upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene kupcima uplaćena u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o poništenju emisije, ili donošenja odluke Emitenta o prekidu emisije.

4.3.1.5. Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanog broja akcija, kao ni povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.

4.3.1.6. Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Prilikom korišćenja prava preče kupovine, vlasnici akcija na dan presjeka mogu kupiti procentualan iznos akcija iz ove emisije koji odgovara procentu vlasništva na dan presjeka.

Drugim riječima, vlasnik akcija na dan presjeka ukoliko posjeduje 10% vlasništva nad akcijama Emitenta, može maksimalno da, prilikom korišćenja prava preče kupovine, upiše i uplati 10% akcija iz ove emisije (u ovom slučaju: $4.583.333 \text{ akcija} * 10\% = 458.333 \text{ akcija}$).

Nakon isteka roka predviđenog za korištenje prava preče kupovine, preostale akcije će biti predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i tom prilikom, u zavisnosti od preostale količine akcija, investitori će moći kupiti minimalno 1 akciju, a maksimalno preostalu ponuđenu količinu.

4.3.1.7. Rokovi za povlačenje zahtjeva

U slučaju izmjena i dopuna Jedinstvenog prospakta, svako lice koje je upisalo ili uplatilo akcije na osnovu podataka iz Jedinstvenog prospakta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od tri radna dana od dana prijema izmjena prospakta otkaže upis akcija i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru. Uplaćeni iznos zajednom sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ukoliko upis i uplata akcija iz četvrte emisije ne budu izvršeni u skladu sa članom 12. Odluke o četvrtoj emisiji redovnih (običnih) akcija (minimalni prag uspješnosti emisije: 60%), upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom na depozite koju je Emitent ostvario na ta

sredstva kod banke po zaključenom ugovoru, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

4.3.1.8. Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti

Period za upis i uplatu akcija iz ove emisije Emitenta trajaće 22 dana. Početak upisa i uplate biće utvrđen u javnom pozivu koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Prvih 15 dana upisa i uplate koristiće se pravo preče kupovine, koje mogu koristiti postojeći akcionari upisani u knjigu akcionara na dan presjeka –12.12.2023. godine, a nakon toga će preostali dio akcija biti predmet javne ponude na berzi.

Po završetku javne ponude akcija iz ove emisije akcija Emitenta, ukoliko ista bude proglašena uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS, Emitent će podnijeti zahtjev za registraciju akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nakon čega će se akcije prenijeti na vlasničke račune kupaca akcija.

Zahtjev za registraciju akcija iz ove emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka biće podnesen u roku od 15 dana od dana proglašenja uspješnosti ove emisije akcija Emitenta.

4.3.1.9. Način i datum javne objave rezultata ponude

U roku od sedam dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se emisija akcija proglašava uspješnom i upisuje u Registar emitentata, biće objavljeni rezultati ponude na internet stranici Emitenta, Agenta emisije i Banjalučke berze.

4.3.1.10. Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa

Pravo preče kupovine akcija iz predmetne emisije pripada postojećim akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa, na dan presjeka 12.12.2023. godine.

Rok u kojem se može ostvariti pravo preče kupovine iznosi 15 dana od dana početka upisa i uplate akcija iz predmetne emisije.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija četvrte emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis akcija može se vršiti lično ili posredstvom punomoćnika. U slučaju da se upis akcija vrši posredstvom punomoćnika, punomoć za fizička lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, dok punomoć za pravna lica mora biti ovjerena od strane zakonskog zastupnika pravnog lica.

Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se kod ovlaštenog berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u ulici Krajiskih brigada 113, Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Društva akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak“ akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak“ akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Četvrta emisija akcija se vrši bez emisije varanata tako da prava prava prečeg upisa nisu prenosiva. Akcije koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine će biti uvrštene u prodajni nalog u sistemu trgovanja Banjalučke berze.

4.3.2. Plan distribucije i podjele

4.3.2.1. Kategorije potencijalnih investitora

Nakon isteka perioda za korišćenje prava preče kupovine, akcije će biti javno ponuđene putem berze, a na osnovu javnog poziva za upis i uplatu. Poziv za upis i uplatu će biti upućen svim pravnim i fizičkim, stranim i domaćim licima.

Dan početka upisa i uplate je utvrđen javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze, te će se prvih 15 dana upisa i uplate koristiti pravo preče kupovine, a nakon toga preostali dio akcija iz ove emisije biće ponuđen na berzi.

4.3.2.2. Namjere većinskih akcionara, članova rukovodećih ili nadzornih organa za upis akcija iz ove emisije

Emitent nema saznanja o namjeri većinskih akcionara ili članova rukovodećih organa za upis i uplatu akcija iz ove emisije, kao ni o bilo kome da namjerava kupiti više od 5% ponuđenih akcija.

4.3.2.3. Postupak obavještavanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja

Po realizaciji upisa i uplate akcija iz ove emisije investitori će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih akcija od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa akcija na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici akcija će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju akcija na svom vlasničkom računu.

Nakon registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje akcija na slobodno tržište Banjalučke berze.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na slobodno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

4.3.3. Određivanje cijene

Prodajna cijena akcija iz IV (četvrte) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,24 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,24 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Cijena iz emisije je objavljena u javnom pozivu za upis i uplatu akcija.

Kupovinom akcija na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije, u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa.

Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, kao i na internet stranici svakog od berzanskih posrednika.

4.3.4. Provodenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije

4.3.4.1. Koordinatori globalne ponude i pojedinih dijelova ponude, te mesta u različitim državama u kojima je ponuda u toku

Četvrta emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta provodiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti.

Ne postoje koordinatori globalne ponude, kao ni pojedinih dijelova ponude.

Četvrta emisija akcija se realizuje bez učešća institucije koje vrše ulogu pokroviteljstva.

4.3.4.2. Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi

Deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz četvrte emisije vršiće se na privremeni namjenski račun broj: 562-005-81895047-07, otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka, filijala Doboј, sa sjedištem u Ulici Svetog Save 20, Doboј.

Ne postoji institucija koja će biti platni agent.

4.3.4.3. Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i ime i adresa subjekta koji provodi ponudu bez obaveze otkupa

Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u svojstvu agenta četvrte emisije akcija, provešće postupak emisije akcija.

Nakon provođenja postupka emisije akcija, odnosno njihove prodaje, Emitent će u saradnji sa Agentom emisije provesti postupak registracije akcija kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i postupak uvrštenja akcija na slobodno tržište Banjalučke berze.

Emisija akcija provodi se bez preuzimaoca emisije i otkupa.

Podaci o Agentu četvrte emisije akcija Emitenta:

Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker“ a.d. Banja Luka	
Adresa:	Krajiških brigada 113, 78 000 Banja Luka
Telefon:	+387 51 233 710
Faks:	+387 51 233 711
Email:	info@advantisbroker.com
Internet stranica:	www.advantisbroker.com

Naknada Agenta emisije u postupku iznošenja prodajnog naloga iznosi 0,3% od vrijednosti upisanih i uplaćenih akcija po osnovu četvrte emisije akcija javnom ponudom na Banjalučkoj berzi.

Ne postoji sporazum o preuzimanju emisije, niti će isti biti zaključen.

4.4. Uvrštenje u trgovanje i aranžmani u vezi sa trgovanjem

4.4.1. Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti u trgovanje radi njihove distribucije na tržištu Banjalučke berze

Nakon proglašenja uspješnosti emisije i upisa promjena podataka u Registru emitentata od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje akcija na slobodno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze hartija od vrijednosti broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine; broj: 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine; broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine; broj: 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine, broj: 01-UO-395/19 od 11.09.2019. godine i i broj: 01-UO-405/21 od 04.11.2021. godine, hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cijelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u dematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

4.4.2. Sva uređena javna tržišta na kojima će, prema saznanju emitenta, hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili su već uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na slobodno tržište Banjalučke berze.

Trenutni broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 2.528.107 redovnih (običnih) akcija.

Pored navedenih akcija, Emitent nije emitovao niti uključivao u trgovanje bilo kakve hartije od vrijednosti.

4.4.3. Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Osim ponude akcija iz četvrte emisije redovnih (običnih) akcija i njihovog uvrštenja na slobodno tržište Banjalučke berze, Emitent neće, istovremeno ili gotovo istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za uvrštenje navedenih akcija, privatno ili javno nuditi, odnosno emitovati bilo kakve hartije od vrijednosti.

4.4.4. Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovaju

Ne postoje subjekti koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovaju akcijama.

4.4.5. Podaci o stabilizaciji cijena

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

4.4.6. Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Ne postoji mogućnost prekomjerne podjele, kao ni opcija povećanja količine emisije.

4.5. Vlasnici hartija od vrijednosti koji pristupaju prodaji

Osim Emitenta ne postoje drugi imaoци ponuđenih akcija koji pristupaju prodaji.

Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

4.6. Trošak emisije

4.6.1. Ukupni neto prilivi od emisije i procjena ukupnih troškova emisije

Emitent emituje 4.583.333 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prodajna cijena za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,24 KM po jednoj akciji.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, preostali broj akcija iz ove emisije ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi po cijeni od 0,24 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Emitent očekuje da će uspješnost emisije biti 100%, odnosno da će prikupiti 1.100.000 KM, a procjenjeni iznos neto priliva sredstava od emisije (priključena sredstva umanjena za troškove emisije od cca. 20.500 KM) je 1.079.500 KM (98,15% od prikupljenih sredstava).

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije akcija neće preći 0,50% nominalne vrijednosti emisije.

4.7. Razrjeđivanje akcionarske strukture

U slučaju da postojeći akcionari ne iskoriste pravo prečeg sticanja akcija iz četvrte emisije, vlasnička struktura je predstavljena u narednoj tabeli:

Aкционари	Vrijednost prije četvrte emisije (prema podacima Centralnog registra HOV od 04.05.2023. godine)		Vrijednost nakon četvrte emisije	
	% učešće	Broj akcija	% učešće	Broj akcija
BISPROM DOO PRNJAVOR	52,39%	1.324.445	18,62%	1.324.445
DOMUZ DRAGAN	18,78%	474.710	6,68%	474.710
PRELIĆ ŽELJKO	1,04%	26.383	0,37%	26.383
STANIĆ MILADIN	0,67%	17.063	0,24%	17.063
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU	0,66%	16.703	0,23%	16.703
DUŠANIĆ SLAVIŠA	0,18%	4.567	0,06%	4.567
ANĐELIĆ DEJAN	0,07%	1.883	0,03%	1.883
FERIZOVIĆ ZLATKO	0,06%	1.490	0,02%	1.490
METAL AD BANJA LUKA	0,04%	1.132	0,02%	1.132
PREMASUNAC DUŠAN	0,04%	1.126	0,02%	1.126
Ostali	26,05%	658.605	9,26%	658.605
Kupac/kupci četvrte emisije	-	-	64,45%	4.583.333
Ukupno	100,00%	2.528.107	100,00%	7.111.440

Neto vrijednost imovine po akciji na dan posljednjeg revidovanog finansijskog izvještaja prije javne ponude (31.12.2022. godine) iznosi 0,2389 KM (Neto vrijednost imovine 604.175 KM / 2.528.107 akcija = 0,2389 KM).

Cijena po akciji ponuđena u javnoj ponudi emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,24 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,24 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Ne postoji dio emisije koji je rezervisan za određene investitore.

4.8. Dodatne informacije

4.8.1. Savjetnici povezani sa emisijom


Agent emisije akcija Emitenta je: Brokersko-dilersko društvo „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka, Kraljiskih brigada 113, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja Brokersko-dilerskog društva „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka u svojstvu agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem akcija iz ove ponude.

4.8.2. Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Pored izvještaja revizora koji su navedeni u tački 3.1.3. Jedinstvenog prospekta, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.

**"MLINPEK" a.d.
PRNJAVOR**



**Z A B I L J E Š K E
UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. god.**

Prnjavor, 28.02.2021. godine

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

PRAVNI I DRUGI OSNOVI

Finansijski izvještaji za 2020. godinu sačinjeni su na obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima, Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj, koji čine set finansijskih izvještaja. Sačinjeni su na bazi Bruto bilansa za period 01.01.-31.12.2020.godine i druge finansijske dokumentacije.

Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko računovodstvenog programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodstva.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),
- Međunarodni računovodstveni standardi,
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske«106/15),
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 63/16),
- Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (»Službeni glasnik Republike Srpske« 63/16).

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,(»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),društvo primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde.

Finansijski izvještaji za 2020. godinu su sastavljeni u skladu sa kontnim okvirom, propisanim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike »Službeni glasnik Republike Srpske« 106/15. Kontni okvir se primjenjuje od 01.01.2016. godine.

U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj: 94/15 i 78/20), preduzeće je razvrstano u kategoriju malih pravnih lica.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnivanje društva (tada Javno preduzeće) upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci 28.04.1994. god.

Kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 20.09.2001. god.

U 2011. godini izvršeno je usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 127/08 i 58/09) i uskladivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl.gl. RS broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS (Sl.gl. RS broj 119/10). Rješenje o registraciji izdao Okružni Privredni sud u Banjaluci pod brojem 057-0-Reg-11-001066. U sudskom registru su upisane mnogobrojne djelatnosti, a u poslovanju su najviše zastupljene sledeće:

- 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.71 proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača
- 46.21 trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 47.24 trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnica

Naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu «Mlinpek» Prnjavor

Sjedište društva: Prnjavor, Magistralni put br. 20

Direktor društva: Pančić Goran

Skraćeni naziv: «Mlinpek» a.d. Prnjavor

Šifra djelatnosti: 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo

Matični broj: 01832182

JIB kod Preske uprave RS: 4401219350006

PDV broj kod UIO: 401219350006

U narednom pregledu dati su podaci o vlasnicima kapitala sa procentima učešća u ukupnom kapitalu:

NAZIV	BROJ AKCIJA	PROCENTUALNO UČEŠĆE
»Bisprom« d.o.o Prnjavor	1.324.445,00	52,388803
Ostali sitni akcionari	749.184,84	29,634150
Državni kapital	302.545,00	11,967255
Penzioni fond	101.288,11	4,006476
Fond za restituciju	50.644,05	2,003238
UKUPNO:	2.528.107,00	100,000000

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je imalo 18 zaposlenih radnika. Finansijske izvještaje usvaja Skupština društva, a na prijedlog Upravnog odbora.

Društvo je u toku 2020. godine poslovne prihode ostvarilo po osnovu trgovanja na veliko trgovackom robom (žitarice, stočna hrana, brašno i drugo), po osnovu prodaje proizvoda (mlinski i pekarski proizvodi) i vršenja usluga (usluga vaganja na kolskoj vagi, sušenja žitarica, čuvanja, skladištenja), po osnovu prihoda od aktiviranja učinaka i ostali poslovni prihodi.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo se pridržava sledećih načela:

- 1. NAČELO STALNOSTI** iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.
- 2. NAČELO DOSLEDNOSTI** koje podrazumijeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promene.
- 3. NAČELO REALIZACIJE** po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.
- 4. NAČELO IMPARITETA** (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmjeravanje rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijedeњa (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
- 5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA** po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
- 6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA** pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radí racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.
- 7. NAČELO IDENTITETA BILANSA** po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

PROCJENJIVANJE IMOVINE

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema. U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

Sadašnja vrijednost investicionih nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod

uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvređenjem imovine u bilansu uspjeha.

3. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.

Metod obračuna amortizacije je lienarni tj. proporcionalni (paragraf 62 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema). Prilikom obračuna amortizacije za 2020. godinu Društvo je koristilo sljedeće amortizacione stope:

- Građevinski objekti	1,30 % do 6,00 %
- Oprema	5,00 % do 20,00 %

4.ZALIHE

Zalihe robe i materijala vode se po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj cijeni ako je niža. Nabavna vrijednost prodate robe obuhvata fakturnu cijenu, uvozne carine i druge dadžbine. Troškovi popusta oduzimaju se kod određivanja troškova. Obračun utroška zalihe materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene. Zalihe gotovih proizvoda se vode po CK ili neto prodajnoj ako je niža.

5. DATI AVANSI

Dati avansi se vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti.

6. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

7. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalentne gotovine spadaju: gotovina na poslovnim računima i blagajni. Gotovina se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti. Gotovina u stranoj valuti procjenjuje se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

PROCJENJIVANJE PASIVE

1. KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital - akcijski kapital, gubitak do visine kapitala.

2. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

U kratkoročne finansijske obaveze spadaju: kratkoročni krediti u zemlji. Kratkoročne finansijske obaveze u nacionalnoj valuti iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat porez na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

6. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

U pasivna vremenska razgraničenja spadaju: unaprijed obračunati rashodi perioda, obračunati prihodi budućeg perioda, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i ostala pasivna vremenska razgraničenja.

PRIHODI I RASHODI

1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

1.1. Poslovne prihodečine:

- prihodi od prodaje robe,
- prihodi od prodaje gotovih proizvoda,
- prihodi od prodaje usluga.

Prihodi od prodaje se knjiže nakon isporuke robe i izvršenih usluga, umanjeni za porez na dodatu vrijednost i odobrene popuste.

1.2. Poslovne rashode čine: troškovi nabavne vrijednosti prodate robe, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata.

2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata.

3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

3.1. Ostale prihode čine: dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

3.2. Ostale rashode čine: rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi.

4. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15 od 16.11.2015. godine uvažavajući izmjene Zakona o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/17 i 58/19. Poreska osnovica se utvrđuje poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 10% od iznosa dobitka utvrđenog u poreskom bilansu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investic. nekretnine	Nekretnine, postrojenja i oprema i investicionie nekretnine u pripremi	KM
						Ukupno
Nabavna vrijednost:						
Stanje na početku godine	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00
Povećanja-smanjenja						0.00
Nove nabavke	0.00	0.00	0.00			0.00
Stanje na kraju godine	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00
Kumulirana ispravka vrijednosti						
Stanje na početku godine	0.00	4,782,552.00	3,562,553.00		0.00	8,345,105.00
Povećanja			0.00			
Amortizacija	0.00	89,142.00	4,290.00		0.00	93,432.00
Stanje na kraju godine	0.00	4,871,694.00	3,566,843.00	0.00	0.00	8,438,537.00
Neto sadašnja vrijednost						
31.12.2019. god.	255,820.00	1,047,610.00	17,235.00	0.00	0.00	1,320,665.00
Neto sadašnja vrijednost						
31.12.2020. god.	255,820.00	958,468.00	12,945.00	0.00	0.00	1,227,233.00

Komisija za popis je na dan 31.12.2020. godine izvršila procjenu korisnog vijeka upotrebe nekretnina postrojenja i opreme, kao i procjenu obezvrijedenosti.

Gradevinsko zemljište iskazano je u iznosu 255.820,00 KM, po cijeni koju je utvrdila Opština Prnjavor. U 2020. godini nije vršena nabavka opreme.

2. ZALIHE I DATI AVANSI

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.	KM
1. Zalihe materijala	41.997	105.673	
2. Zalihe gotovih proizvoda	18.874	26.607	
3. Zalihe robe	4.951	175.127	
Zalihe i dati avansi	65.822	307.407	

3.POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od kupaca formirana u toku 2020. godine nastala su na osnovu fakturisanja trgovačke robe, gotovih proizvoda, usluga sušenja, vaganja i ostalih usluga.
Društvo je uskladivalo potraživanja od kupaca slanjem IOS-a na dan 31.12.2020. godine.

4.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 82.390,00 KM odnose se na kratkoročne pozajmice po osnovu ugovora.

5. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.
Poslovniračuni–domaćavaluta	37.717.00	315.610.00
Poslovniračuni–stranavaluta	0.00	518.00
Blagajna–domaćavaluta i depozitkodbanke	<u>163.00</u>	<u>147.00</u>
Gotovina i ekvivalent i gotovine - ukupno	37.880.00	316.275.00

Društvo ima otvoren poslovni račun u NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

6.KAPITAL

	31. decembar 2020.	31. decembar 2019.
1.Akcijski kapital	2,528,107.00	2,528,107.00
I Osnovni kapital	2,528,107.00	2,528,107.00
1. Zakonskerezerve	0.00	0.00
2. Statutarne rezerve	0.00	0.00
3. Ostalerezerve	0.00	0.00
II Rezerve (1 do 3)	0.00	0.00
1. Gubitakranjihgodina	1,775.740.00	1,662,216.00
2. Gubitaktekućegodine	200.526.00	113,524.00
III Gubitak do visine kapitala (1 do 2)	1,976.266.00	1,775,740.00
KAPITAL (I + II - III)	551.841.00	752,367.00

7.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Društvo je sa NLB Razvojnom bankom a.d. Banjaluka, 27.06.2016. godine, zaključilo Ugovor o kreditiranju i poslovnoj saradnji broj 06-911-2/16. Društvu je odobren kredit za obrtna sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM. Kredit je odobren na revolving osnovi sa krajnjim rokom vraćanja do 27.06.2021. godine. Korisnik finansijskog okvira će kredit moći koristiti u vidu okvirnih kredita, na rok do 12 mjeseci,tj. sa obavezom vraćanja ukupnog iznosa po završetku 12 mjeseci.Ugovorne strane zaključuju pojedinačne ugovore svake godine.

Na dan bilansiranja povučena su sredstva ovog kredita u iznosu 730.000,00 KM.

Ostale kratkoročne finansijske obaveze se odnose na obaveze po osnovu pozajmica za održavanje likvidnosti, sa povezanim pravnim licima, fizičkim licima i obaveze po osnovu cesije.

	KM	
	31. decembar 209. godine	31. decembar 2019. godine
1. Kratkoročni krediti	730.000	1.000.000
2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	654.121	766.121
Kratkoročne obaveze - ukupno	1.384.121	1.766.121

8. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

	KM	
	31. decembar 2020. godine	31. decembar 2019. godine
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.00	0.00
2. Dobavljači - povezana pravna lica	26,860.00	283,746.00
3. Dobavljači u zemlji	89,505.00	97,554.00
4. Dobavljači iz inostranstva	0.00	0.00
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	116,365.00	381,300.00
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada	12,115.00	13,079.00
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada	259.00	378.00
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	5,773.00	6,363.00
II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 3)	18,147.00	19,820.00
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	16,308.00	9,905.00
2. Druge obaveze	0.00	0.00
III Druge obaveze - ukupno (1 do 2)	16,308.00	9,905.00
IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	49,782.00	22,768.00
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0.00	0.00
2. Obaveze za doprinose koji terete troškove	0.00	0.00
3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	2,015.00	2,986.00
4. Obavezte za porez na dobitak	0.00	0.00
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit (1 do 3)	2,015.00	2,986.00
Obaveze prema dobavljačima i drugu obaveze - ukupno (I do V)	202,617.00	436,779.00

9. POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI

	KM	31. decembar 2020. godine	31. decembar 2019. godine
1. Prihodi od prodaje robe		717,786.00	1,613,730.00
2. Prihodi od prodaje učinaka		244,742.00	178,726.00
I Prihod od prodaje robe i učinaka - ukupno		962,528.00	1,792,456.00
1. Prihodi od zakupnina		0.00	0.00
2. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		2,918.00	3,262.00
3. Ostali poslovni prihodi		81,000.00	82,747.00
4. Povećanje/smanjenje zaliha učinaka		-7,732.00	-8,064.00
II Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)		76,186.00	77,945.00
POSLOVNI PRIHODI - ukupno (I+II)		1,038,714.00	1,870,401.00
1. Nabavna vrijednost prodate robe		652,061.00	1,437,651.00
2. Troškovi materijala		145,272.00	112,934.00
I Troškovi nabavke robe i materijala - ukupno (1+2)		797,333.00	1,550,585.00
1. Troškovi bruto zarada		233,380.00	235,120.00
2. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda		20,232.00	20,152.00
II Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi		253,612.00	255,272.00
III Troškovi amortizacije		93,432.00	95,639.00
1. Troškovi proizvodnih usluga na izradu učinaka		0.00	0.00
2. Troškovi transportnih usluga		3,986.00	4,696.00
2. Troškovi usluga održavanja		1,568.00	3,890.00
3. Troškovi reklame i propagande		0.00	0.00
4. Troškovi ostalih usluga		2,949.00	5,219.00
5. Troškovi zakupa skladišnog prostora		0.00	0.00
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)		8,503.00	13,805.00
1. Troškovi neproizvodnih usluga		8,056.00	11,926.00
2. Troškovi reprezentacije		1,483.00	1,206.00
3. Troškovi premije osiguranja		624.00	632.00
4. Troškovi platnog prometa		3,624.00	3,561.00
5. Troškovi poreza		8,397.00	9,776.00
6. Troškovi doprinosa i članarina		733.00	535.00
7. Ostali nematerijalni troškovi		519.00	1,490.00
V Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 7)		23,436.00	29,126.00
Ostali poslovni rashodi - ukupno (IV + V)		31,939.00	42,931.00
POSLOVNI RASHODI - ukupno (I do V)		1,176,316.00	1,944,427.00

10. FINANSIJSKI RASHODI

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.	KM
1. Rashodi kamata	47.486	40.036	
Finansijski rashodi - ukupno	45.280	40.036	

11. OSTALI PRIHODI

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.	KM
1. Naplaćena otpisana potraživanja	0	13.739	
2. Prihodi od smanjenja obaveza, uklanjanja neiskorišćenih dug.rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	3.262	9.904	
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	3.262	23.643	

12. OSTALI RASHODI

	31. decembra 2020.	31. decembra 2019.	
1. Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	0	0	
2. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha, materijala i robe i ostali rashodi	1.819	5.624	
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	1.819	5.624	

13. Hipoteke


Radi obezbeđenja novčanog potraživanja po kreditu odobrenog društvu -Mlinpek a.d. Prnjavor kao založnom dužniku na revolving osnovi po osnovu Ugovor o kreditiranju i poslovnoj saradnji broj 06-911-2/16 od 27.06.2016. godine u iznosu od 1.000.000,00KM, rješenjem Osnovnog suda Prnjavor broj: 21.36/714.1-644/16 od 20.06.2016. god. određuje se uknjižba založnog prava - hipoteke u korist Založnog Povjerioca NLB RAZVOJNE BANKE a.d. Banjaluka, filijala Prnjavor i to u kolonu Upisi C lista na

Nekretnine u A listu- k.č.br.227/6 privredna zgrada, Mlin, ekonomsko dvorište, «Kućište» u površini 13.476 m² i k.č.br. 227/61 privredna zgrada, silos, ekonomsko dvorište «Kućište» u površini 4.616 m², vlasništvo založnog dužnika Mlinpek a.d. Prnjavor, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.475.560,00KM.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nakon datum bilansiranja nije bilo poslovnih transakcija i događaja koji bi imali materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

U Prnjavoru 28.02.2021. god.



NOTE SAČINILA

Vladanka Tošić dipl.ecc
Licenca broj SR-1098/21

**"M L I N P E K" a.d.
PRNJAVOR**

**Z A B I L J E Š K E
UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. god.**

Prnjavor, 28.02.2022. godine

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

PRAVNI I DRUGI OSNOVI

Finansijski izvještaji za 2021. godinu sačinjeni su na obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima, Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj, koji čine set finansijskih izvještaja. Sačinjeni su na bazi Bruto bilansa za period 01.01.-31.12.2021.godine i druge finansijske dokumentacije.

Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko računovodstvenog programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodstva.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),
- Međunarodni računovodstveni standardi,
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske«106/15),
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 63/16).
- Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (»Službeni glasnik Republike Srpske« 63/16).

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,(»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),društvo primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde.

Finansijski izvještaji za 2021. godinu su sastavljeni u skladu sa kontnim okvirom, propisanim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike »Službeni glasnik Republike Srpske« 106/15. Kontni okvir se primjenjuje od 01.01.2016. godine.

U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj: 94/15 i 78/20), preuzeće je razvrstano u kategoriju malih pravnih lica.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnivanje društva (tada Javno preduzeće) upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci 28.04.1994. god.

Kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 20.09.2001. god. U 2011. godini izvršeno je usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 127/08 i 58/09) i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl.gl. RS broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS (Sl.gl. RS broj 119/10). Rješenje o registraciji izdao Okružni Privredni sud u Banjaluci pod brojem 057-0-Reg-11-001066. U sudskom registru su upisane mnogobrojne djelatnosti, a u poslovanju su najviše zastupljene sledeće:

- 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.71 proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača
- 46.21 trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 47.24 trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama

Naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu «Mlinpek» Prnjavor
Sjedište društva: Prnjavor, Magistralni put br. 20

Direktor društva: Pančić Goran

Skraćeni naziv: «Mlinpek» a.d. Prnjavor

Šifra djelatnosti: 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

Oblast organizovanja: Akcionarsko društvo

Matični broj: 01832182

JIB kod Preske uprave RS: 4401219350006

PDV broj kod UIO: 401219350006

U narednom pregledu dati su podaci o vlasnicima kapitala sa procentima učešća u ukupnom kapitalu:

NAZIV	BROJ AKCIJA	PROCENTUALNO UČEŠĆE
»Bisprom« d.o.o Prnjavor	1.324.445,00	52,388803
Domuz Dragan	474.710,00	18,777291
Prelić Željko	26.383,00	1,043587
Stanić Miladin	16.380,00	0,647932
Ostali akcionari	686.189,00	27,142387
UKUPNO:	2.528.107,00	100,000000

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je imalo 17 zaposlenih radnika. Finansijske izvještaje usvaja Skupština društva, a na prijedlog Upravnog odbora.

Društvo je u toku 2021. godine poslovne prihode ostvarilo po osnovu trgovanja na veliko trgovačkom robom (žitarice, stočna hrana, brašno i drugo), po osnovu prodaje proizvoda (mlinski i pekarski proizvodi) i vršenja usluga (usluga vaganja na kolskoj vagi, sušenja žitarica, čuvanja, skladištenja), po osnovu prihoda od aktiviranja učinaka i ostali poslovni prihodi.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo se pridržava sledećih načela:

- 1. NAČELO STALNOSTI** iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekomska politika zemlje i ekomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.
- 2. NAČELO DOSLEDNOSTI** koje podrazumijeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promjene.
- 3. NAČELO REALIZACIJE** po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.
- 4. NAČELO IMPARITETA** (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmjeravanje rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijedenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
- 5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA** po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
- 6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA** pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.
- 7. NAČELO IDENTITETA BILANSA** po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

PROCJENJIVANJE IMOVINE

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema. U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, investicioni nekretnine, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

Sadašnja vrijednost investicionih nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod

uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvredenjem imovine u bilansu uspjeha.

3. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.

Metod obračuna amortizacije je lienarni tj. proporcionalni (paragraf 62 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema). Prilikom obračuna amortizacije za 2020. godinu Društvo je koristilo sljedeće amortizacione stope:

- Građevinski objekti	1,30 % do 6,00 %
- Oprema	5,00 % do 20,00 %

4.ZALIHE

Zalihe robe i materijala vode se po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj cijeni ako je niža. Nabavna vrijednost prodate robe obuhvata fakturnu cijenu, uvozne carine i druge dadžbine. Troškovi popusta oduzimaju se kod određivanja troškova. Obračun utroška zalihe materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene. Zalihe gotovih proizvoda se vode po CK ili neto prodajnoj ako je niža.

5. DATI AVANSI

Dati avansi se vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti.

6. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

7. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalente gotovine spadaju: gotovina na poslovnim računima i blagajni. Gotovina se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti. Gotovina u stranoj valuti procjenjuje se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

PROCJENJIVANJE PASIVE

1. KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital - akcijski kapital, gubitak do visine kapitala.

2. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

U kratkoročne finansijske obaveze spadaju: kratkoročni krediti u zemlji. Kratkoročne finansijske obaveze u nacionalnoj valuti iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat porez na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

6. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

U pasivna vremenska razgraničenja spadaju: unaprijed obračunati rashodi perioda, obračunati prihodi budućeg perioda, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i ostala pasivna vremenska razgraničenja.

PRIHODI I RASHODI

1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

1.1. Poslovne prihodečine:

- prihodi od prodaje robe,
- prihodi od prodaje gotovih proizvoda,
- prihodi od prodaje usluga.

Prihodi od prodaje se knjiže nakon isporuke robe i izvršenih usluga, umanjeni za porez na dodatu vrijednost i odobrene popuste.

1.2. Poslovne rashode čine: troškovi nabavne vrijednosti prodate robe, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata.

2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata.

3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

3.1. Ostale prihode čine: dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

3.2. Ostale rashode čine: rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi.

4. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15 od 16.11.2015. godine uvažavajući izmijene Zakona o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/17 i 58/19. Poreska osnovica se utvrđuje poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 10% od iznosa dobitka utvrđenog u poreskom bilansu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Gradevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investic. nekretnine	Nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretnine u pripremi	Ukupno	KM
Nabavna vrijednost:							
Stanje na početku godine	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00	
Povećanja-smanjenja						0.00	0.00
Nove nabavke	0.00	0.00	0.00				
Stanje na kraju godine	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00	
Kumulirana ispravka vrijednosti							
Stanje na početku godine	0.00	4,871,693.00	3,566,843.00		0.00	8,438,536.00	
Povećanja			0.00				
Amortizacija	0.00	88,864.00	4,168.00		0.00	93,032.00	
Stanje na kraju godine	0.00	4,960,557.00	3,571,011.00	0.00	0.00	8,531,568.00	
Neto sadašnja vrijednost 31.12.2020. god.	255,820.00	958,469.00	12,945.00	0.00	0.00	1,227,234.00	
Neto sadašnja vrijednost 31.12.2021. god.	255,820.00	869,605.00	8,777.00	0.00	0.00	1,134,202.00	

Komisija za popis je na dan 31.12.2021. godine izvršila procjenu korisnog vijeka upotrebe nekretnina postrojenja i opreme, kao i procjenu obezvrijedenosti.
 Gradevinsko zemljište iskazano je u iznosu 255.820,00 KM, po cijeni koju je utvrdila Opština Prnjavor.
 U 2021. godini nije vršena nabavka opreme.

2. ZALIHE I DATI AVANSI

	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.	KM
1. Zalihe ned.proizv. polup.i ned.usluga	32.044	0	
2. Zalihe materijala	0	41.997	
3. Zalihe gotovih proizvoda	14.684	18.874	
4. Zalihe robe	6.912	4.951	
Zalihe i dati avansi	53.640	65.822	

3.POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od kupaca formirana u toku 2021. godine nastala su na osnovu fakturisanja trgovачke robe, gotovih proizvoda, usluga sušenja, vaganja i ostalih usluga.
Društvo je usklađivalo potraživanja od kupaca slanjem IOS-a na dan 31.12.2021. godine.

4.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski pласmani u iznosu od 77.390,00 KM odnose se na kratkoročne pozajmice po osnovu ugovora.

5. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

	31. decembra 2020.	31. decembra 2021.
Poslovniračuni–domaćavaluta	37.717.00	88.587.00
Poslovniračuni–stranavaluta	0.00	0.00
Blagajna–domaćavaluta i depozitkodbanke	163.00	867.00
Gotovina i ekvivalent i gotovine - ukupno	37.880.00	89.454.00

Društvo ima otvoren poslovni račun u NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

6.KAPITAL

	31. decembar 2020.	31. decembar 2021.
1.Akcijski kapital	2,528,107.00	2,528,107.00
I Osnovni kapital	2,528,107.00	2,528,107.00
1. Zakonskerezerve	0.00	0.00
2. Statutarne rezerve	0.00	0.00
3. Ostalerezerve	0.00	0.00
III Neraspoređeni dobitak	0	7.427
II Rezerve (I + III)	0.00	0.00
1. Gubitakranjihgodina	1,775.740.00	1.976.266.00
2. Gubitaktekućegodine	200.526.00	0.00
III Gubitak do visine kapitala (I + II)	1.976.266.00	1.976.266.00
KAPITAL (I + II+III - III)	551.841.00	559.268.00

7.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Društvo je sa NLB Razvojnom bankom a.d. Banjaluka 27.06.2016. godine, zaključilo Ugovor o kreditiranju i poslovnoj saradnji broj 06-911-2/16. Društvu je odobren kredit za obrtna sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM. Kredit je odobren na revolving osnovi sa krajnjim rokom vraćanja do 27.06.2021. godine. U toku 2021. godine ovaj kredit je u cijelosti izmiren.

Društvo je sa NLB bankom a.d. Banja Luka zaključilo novi Ugovor o okvirnoj finansijskoj podršci dana 29.06.2021. godine broj 03.02-1-660-1-2/21. Sredstva Ugovora o finansijskoj podršci su odobrena u iznosu do 800.000,00 KM i biće na raspolaganju korisniku do 25.06.2026. godine za revolving kredite, o čemu će se zaključivati pojedinačni ugovori na godišnjem nivou. Korisnik finansijske podrške će kredit moći koristiti u vidu revolving kredita, na rok do 12 mjeseci, tj. sa obavezom vraćanja ukupnog iznosa po završetku 12 mjeseci. Ugovorne strane zaključuju pojedinačne ugovore svake godine.

Na dan bilansiranja povućena su sredstva ovog kredita u iznosu 180.000,00 KM. Ostale kratkoročne finansijske obaveze se odnose na obaveze po osnovu pozajmica za održavanje likvidnosti, sa povezanim pravnim licima, fizičkim licima i obaveze po osnovu cesije.

	KM	
	31. decembar 2020. godine	31. decembar 2021. godine
1. Kratkoročni krediti	730.000	180.000
2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	654.121	865.121
Kratkoročne obaveze - ukupno	1.384.121	1.045.121

**8. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA
POREZ NA DOBIT**

	KM	31. decembar 2020. godine	31. decembar 2021. godine
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.00	0.00	0.00
2. Dobavljači - povezana pravna lica	26,860.00	27,860.00	89,505.00
3. Dobavljači u zemlji	0.00	156.00	51,449.00
4. Dobavljači iz inostranstva	116,365.00	79,465.00	12,115.00
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	116,365.00	79,465.00	12,115.00
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada	259.00	64.00	5,773.00
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada	18,147.00	17,598.00	16,308.00
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	31,962.00	17,954.00	15,654.00
II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 3)	18,147.00	17,598.00	16,308.00
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	0.00	0.00	0.00
2. Druge obaveze	17,710.00	34,580.00	17,954.00
III Druge obaveze - ukupno (1 do 2)	17,710.00	34,580.00	17,954.00
IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	0.00	0.00	0.00
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0.00	0.00	0.00
2. Obaveze za doprinose koji terete troškove	2,564.00	1,078.00	2,564.00
3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0.00	0.00	0.00
4. Obavezte za porez na dobitak	186,748.00	150,675.00	2,564.00
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit (1 do 3)	186,748.00	150,675.00	2,564.00
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do V)	186,748.00	150,675.00	2,564.00

9. POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI

	KM	
	31. decembar 2020. godine	31. decembar 2021. godine
1. Prijodi od prodaje robe	717,786.00	840,344.00
2. Prijodi od prodaje učinaka	244,742.00	196,393.00
I Prijod od prodaje robe i učinaka - ukupno	962,528.00	1,036,737.00
1. Prijodi od zakupnina	0.00	0.00
2. Prijodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	2,918.00	2,722.00
3. Ostali poslovni prihodi	81,000.00	96,349.00
4. Povećanje/smanjenje zaliha učinaka	-7,732.00	-4,190.00
II Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)	76,186.00	94,881.00
POSLOVNI PRIHODI - ukupno (I+II)	1,038,714.00	1,131,618.00
1. Nabavna vrijednost prodate robe	652,061.00	589,662.00
2. Troškovi materijala	145,272.00	131,518.00
I Troškovi nabavke robe i materijala - ukupno (1+2)	797,333.00	721,180.00
1. Troškovi bruto zarada	233,380.00	213,184.00
2. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	20,232.00	22,195.00
II Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	253,612.00	235,379.00
III Troškovi amortizacije	93,432.00	93,032.00
1. Troškovi proizvodnih usluga na izradi učinaka	0.00	0.00
2. Troškovi transportnih usluga	3,986.00	4,148.00
2. Troškovi usluga održavanja	1,568.00	800.00
3. Troškovi reklame i propagande	0.00	0.00
4. Troškovi ostalih usluga	2,949.00	2,836.00
5. Troškovi zakupa skladišnog prostora	0.00	0.00
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	8,503.00	7,784.00
1. Troškovi neproizvodnih usluga	8,056.00	10,899.00
2. Troškovi reprezentacije	1,483.00	1,880.00
3. Troškovi premije osiguranja	624.00	606.00
4. Troškovi platnog prometa	3,624.00	3,067.00
5. Troškovi poreza	8,397.00	8,034.00
6. Troškovi doprinosa i članarina	733.00	713.00
7. Ostali nematerijalni troškovi	519.00	2,375.00
V Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 7)	23,436.00	27,574.00
Ostali poslovni rashodi - ukupno (IV + V)	31,939.00	35,358.00
POSLOVNI RASHODI - ukupno (I do V)	1,176,316.00	1,084,949.00

10. FINANSIJSKI RASHODI

	KM 31. decembra 2020.	KM 31. decembra 2021.
1. Rashodi kamata	47.486	33.616
Finansijski rashodi - ukupno	45.280	33.616

11. OSTALI PRIHODI

	KM 31. decembra 2020.	KM 31. decembra 2021.
1. Naplaćena otpisana potraživanja	0	0
2. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dug.rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	3.262	0
1 Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	3.262	0

12. OSTALI RASHODI

	31. decembra 2020.	31. decembra 2021.
1. Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	0	0
2. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha, materijala i robe i ostali rashodi	1.819	448
1 Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	1.819	448

Ostvaren ukupan prihod u periodu iznosi 1.131.618 KM dok ukupni rashodi iznose 1.119.013 KM. Bruto dobitak za period 01.01.- 31.12.2021. godine utvrđen je u iznosu 12.605 KM. Odloženi poreski rashodi perioda iznose 5.178 KM , tako da **neto dobitak** tekuće godine iznosi 7.427 KM.

13. Hipoteke

Radi obezbjedenja novčanog potraživanja po kreditu odobrenog društvu -Mlinpek a.d. Prnjavor kao založnom dužniku na revolving osnovi po osnovu Ugovora o okvirnoj finansijskoj podršci broj 03.02-1-660-1-2/21 od 29.06.2021. godine u iznosu od 800.000,00KM, rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko -pravne poslove Banja luka, područna jedinica Prnjavor broj: 21.36/714.1-896/2021 od 08.07.2021. god. određuje se u zemljišno knjižnom ulošku broj 496 katastarske opštine Prnjavor uknjižba založnog prava - hipoteke u korist Založnog Povjerilca NLB RAZVOJNE BANKE a.d. Banjaluka, filijala Prnjavor u koloni Upisi C lista na

Nekretnine u A listu i to na :

- k.č.br.227/6 privredna zgrada, Mlin, ekonomsko dvorište, «Kućište» u površini 13.142 m²,
- k.č.br. 227/85 njiva «Kućište» u površini 334 m²,
- k.č.br. 227/86 njiva «Kućište» u površini 403 m²,
- k.č.br. 227/87 njiva «Kućište» u površini 266 m²,
- k.č.br. 227/88 njiva «Kućište» u površini 24 m²,
- k.č.br. 227/61 privredna zgrada, silos, ekonomsko dvorište «Kućište» u površini 3.304 m²,
- k.č.br. 227/89 njiva «Kućište» u površini 1.222 m²,

vlasništvo založnog dužnika Mlinpek a.d. Prnjavor, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.421.180,92 KM.

DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nakon datum bilansiranja nije bilo poslovnih transakcija i događaja koji bi imali materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.


U Prnjavoru 28.02.2022.god.



NOTE SAČINILA

Vladanka Tošić dipl.ecc
Licenca broj SR-0425/22

**"MLINPEK" a.d.
PRNJAVOR**



**Z A B I L J E Š K E
UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. god.**

Prnjavor, 28.02.2023. godine

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

I - OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji za 2022. godinu sačinjeni su na obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima, Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj, koji čine set finansijskih izvještaja. Sačinjeni su na bazi Bruto bilansa za period 01.01.-31.12.2022.godine i druge finansijske dokumentacije.

Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko računovodstvenog programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodstva.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),
- Međunarodni računovodstveni standardi,
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 104/21 i 59/22),
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 59/22),
- Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (»Službeni glasnik Republike Srpske« 59/22).

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 8/20), društvo primjenjuje Medunarodne računovodstvene standarde.

Finansijski izvještaji za 2022. godinu su sastavljeni u skladu sa kontnim okvirom, propisanim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike »Službeni glasnik Republike Srpske« 104/21 i 59/22. Kontni okvir se primjenjuje od 01.01.2022. godine.

U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj: 94/15 i 78/20), preduzeće je razvrstano u kategoriju SREDNJIH pravnih lica.

II - OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnivanje društva (tada Javno preduzeće) upisano je u sudske registre kod Osnovnog suda u Banjaluci 28.04.1994. god.

Kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, Društvo je upisano u sudske registre kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 20.09.2001. god. U 2011. godini izvršeno je uskladivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 127/08 i 58/09) i uskladivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikacijom djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl.gl. RS broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS (Sl.gl. RS broj 119/10). Rješenje o registraciji izdao Okružni Privredni sud u Banjaluci pod brojem 057-0-Reg-11-001066. U sudsakom registru su upisane mnogobrojne djelatnosti, a u poslovanju su najviše zastupljene sledeće:

- 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.71 proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača
- 46.21 trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 47.24 trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama

Naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu «Mlinpek» Prnjavor

Sjedište društva: Prnjavor, Magistralni put br. 20

Direktor društva: Pančić Goran

Skraćeni naziv: «Mlinpek» a.d. Prnjavor

Šifra djelatnosti: 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo

Matični broj: 01832182

JIB kod Preske uprave RS: 4401219350006

PDV broj kod UIO: 401219350006

U narednom pregledu dati su podaci o vlasnicima kapitala sa procentima učešća u ukupnom kapitalu:

NAZIV	BROJ AKCIJA	PROCENTUALNO UČEŠĆE
»Bisprom« d.o.o Prnjavor	1.324.445,00	52,388803
Domuz Dragan	474.710,00	18,777291
Prelić Željko	26.383,00	1,043587
Stanić Miladin	16.380,00	0,647932
Ostali akcionari	686.189,00	27,142387
UKUPNO:	2.528.107,00	100,000000

Na dan 31.12.2022. godine Društvo je imalo 17 zaposlenih radnika. Finansijske izvještaje usvaja Skupština društva, a na prijedlog Upravnog odbora.

Društvo je u toku 2022. godine poslovne prihode ostvarilo po osnovu trgovanja na veliko trgovачkom robom (žitarice, stočna hrana, brašno i drugo), po osnovu prodaje proizvoda (mlinski i pekarski proizvodi) i vršenja usluga (usluga vaganja na kolskoj vagi, sušenja žitarica, čuvanja, skladištenja), po osnovu prihoda od aktiviranja učinaka i ostali poslovni prihodi.

III - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo se pridržava sledećih načela:

- 1. NAČELO STALNOSTI** iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekomska politika zemlje i ekomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.
- 2. NAČELO DOSLEDNOSTI** koje podrazumijeva da se način projenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promene.
- 3. NAČELO REALIZACIJE** po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.
- 4. NAČELO IMPARITETA** (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmjeravanje rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijedenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
- 5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA** po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
- 6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA** pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog projenjivanja.
- 7. NAČELO IDENTITETA BILANSA** po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

PROCJENJIVANJE IMOVINE

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema. U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, investicioni nekretnine, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

Sadašnja vrijednost investicionih nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod

uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvredenjem imovine u bilansu uspjeha.

3. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.

Metod obračuna amortizacije je lienarni tj. proporcionalni (paragraf 62 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema). Prilikom obračuna amortizacije za 2020. godinu Društvo je koristilo sljedeće amortizacione stope:

- Građevinski objekti	1,30 % do 6,00 %
- Oprema	5,00 % do 20,00 %

4.ZALIHE

Zalihe trgovačke robe i materijala vode se po prosječnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodate robe obuhvata fakturnu cijenu, uvozne carine i druge dadžbine. Troškovi popusta oduzimaju se kod određivanja troškova. Obračun utroška zalihe materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene. Zalihe gotovih proizvoda se vode po CK.

5. DATI AVANSI

Dati avansi se vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti.

6. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

7. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalente gotovine spadaju: gotovina na poslovnim računima i blagajni. Gotovina se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti. Gotovina u stranoj valuti procjenjuje se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

PROCJENJIVANJE PASIVE

1. KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital - akcijski kapital, gubitak do visine kapitala.

2. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

U kratkoročne finansijske obaveze spadaju: kratkoročni krediti u zemlji. Kratkoročne finansijske obaveze u nacionalnoj valuti iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat porez na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

6. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

U pasivna vremenska razgraničenja spadaju: unaprijed obračunati rashodi perioda, obračunati prihodi budućeg perioda, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i ostala pasivna vremenska razgraničenja.

PRIHODI I RASHODI

1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

1.1. Poslovne prihodečine:

- prihodi od prodaje robe,
- prihodi od prodaje gotovih proizvoda,
- prihodi od prodaje usluga.

Prihodi od prodaje se knjiže nakon isporuke robe i izvršenih usluga, umanjeni za porez na dodatu vrijednost i odobrene popuste.

1.2. Poslovne rashode čine: troškovi nabavne vrijednosti prodane robe, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata.

2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata.

3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

3.1. Ostale prihode čine: dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

3.2. Ostale rashode čine: rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi.

4. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15; 1/17 i 58/19. Poreska osnovica se utvrđuje poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 10% od iznosa dobitka utvrđenog u poreskom bilansu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investic. nekretnine	Nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretnine u pripremi	Ukupno	KM
Nabavna vrijednost:							
Stanje na početku godine	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00	
Povećanja-smanjenja	0.00	0.00	0.00			0.00	
Nove nabavke	255,820.00	5,830,162.00	3,579,788.00	0.00	0.00	9,665,770.00	
Stanje na kraju godine							
Kumulirana ispravka vrijednosti						8,531,568.00	
Stanje na početku godine	0.00	4,960,557.00	3,571,011.00			0.00	
Povećanja	0.00	88,864.00	3,987.00			92,851.00	
Amortizacija	0.00	5,049,421.00	3,574,998.00	0.00	0.00	8,624,419.00	
Stanje na kraju godine	255,820.00	869,605.00	8,777.00	0.00	0.00	1,134,202.00	
Neto sadašnja vrijednost							
31.12.2021. god.	255,820.00	780,741.00	4,790.00	0.00	0.00	1,041,351.00	
Neto sadašnja vrijednost							
31.12.2022. god.							

Komisija za popis je na dan 31.12.2022. godine izvršila procjenu korisnog vijeka upotrebe nekretnina postrojenja i opreme, kao i procjenu obezvrijedenosti.
Gradjevinsko zemljište iskazano je u iznosu 255.820,00 KM, po cijeni koju je utvrdila Opština Prnjavor.
U 2022. godini nije vršena nabavka opreme.

2. ZALIHE I DATI AVANSI

	31. decembra 2021.	31. decembra 2022.
1. Zalihe ned.proizv. polup.i ned.usluga	0	0
2. Zalihe materijala	32.044	216.229
3. Zalihe gotovih proizvoda	14.684	13.173
4. Zalihe robe	6.912	313.652
5. Dati avansi	0	98.712
Zalihe i dati avansi	53.640	671.766

3.POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od kupaca formirana u toku 2022. godine nastala su na osnovu fakturisanja trgovačke robe, gotovih proizvoda, usluga sušenja, vaganja i ostalih usluga.
Društvo je usklađivalo potraživanja od kupaca slanjem IOS-a na dan 31.12.2022. godine.

4.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 77.390,00 KM odnose se na kratkoročne pozajmice po osnovu ugovora.

5. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

	31. decembra 2022.	31. decembra 2021.
Poslovniračuni–domaćavaluta	57.419.00	88.587.00
Poslovniračuni–stranavaluta	3.00	0.00
Blagajna–domaćavaluta i depozitkodbanke	933.00	867.00
Gotovina i ekvivalent i gotovine - ukupno	<u>58.355.00</u>	<u>89.454.00</u>

Društvo ima otvoren poslovni račun u NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

6.KAPITAL

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
1.Akcijski kapital	2,528,107.00	2,528,107.00
I Osnovnikapital	2,528,107.00	2,528,107.00
1. Zakonskerezerve	0.00	0.00
2. Statutarnerezerve	0.00	0.00
3. Ostalerezerve	0.00	0.00
III Neraspoređeni dobitak	52.334,00	7.427
II Rezerve (1 do 3)	0.00	0.00
1. Gubitakranijihgodina	1.976.266.00	1.976.266.00
2. Gubitaktekućegodine	0.00	0.00
III Gubitak do visinekapitala (1 do 2)	1.976.266.00	1.976.266.00
KAPITAL (I + II+III - III)	604.175.00	559.268.00

7. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Društvo je sa NLB bankom a.d. Banja Luka zaključilo Ugovor o okvirnoj finansijskoj podršci dana 29.06.2021. godine broj 03.02-1-660-1-2/21. Kredit je odobren na revolving osnovi. Sredstva Ugovora o finansijskoj podršci su odobrena u iznosu do 800.000,00 KM i biće na raspolaganju korisniku do 25.06.2026. godine za revolving kredite, o čemu će se zaključivati pojedinačni ugovori na godišnjem nivou. Korisnik finansijske podrške će kredit moći koristiti u vidu revolving kredita, na rok do 12 mjeseci, tj. sa obavezom vraćanja ukupnog iznosa po završetku 12 mjeseci. Ugovorne strane zaključuju pojedinačne ugovore svake godine.

Na dan bilansiranja povučena su sredstva ovog kredita u iznosu 592.801,53 KM.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze se odnose na obaveze po osnovu pozajmica za održavanje likvidnosti, sa povezanim pravnim licima, fizičkim licima i obaveze po osnovu cesije.

	KM	
	31. decembar 2022. godine	31. decembar 2021. godine
1. Kratkoročni krediti	592.802	180.000
2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	<u>715.121</u>	<u>865.121</u>
Kratkoročne obaveze - ukupno	<u>1.307.922</u>	<u>1.045.121</u>

8. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

	KM	
	31. decembar 2022. godine	31. decembar 2021. godine
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0.00	0.00
2. Dobavljači - povezana pravna lica	1,104,387.00	27,860.00
3. Dobavljači u zemlji	181,456.00	51,449.00
4. Dobavljači iz inostranstva	156.00	156.00
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	1,285,999.00	79,465.00
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada	13,638.00	11,916.00
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada	150.00	64.00
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	6,042.00	5,618.00
II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 3)	19,830.00	17,598.00
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	1,761.00	17,954.00
2. Druge obaveze	0.00	0.00
III Druge obaveze - ukupno (1 do 2)	1,761.00	17,954.00
IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	0.00	34,580.00
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0.00	0.00
2. Obaveze za doprinose koji terete troškove	0.00	0.00
3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	2,070.00	1,078.00
4. Obavezte za porez na dobitak	0.00	0.00
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit (1 do 3)	2,070.00	1,078.00

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do V)

1,309,660.00 150,675.00

9. POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI

	KM	
	31. decembar 2022. godine	31. decembar 2021. godine
1. Prihodi od prodaje robe	2,836,913.00	840,344.00
2. Prihodi od prodaje proizvoda	116,952.00	88,160.00
3. Prihodi od pruženih usluga	137,189.00	108,233.00
I Prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga - ukupno	3,091,054.00	1,036,737.00
3. Ostali poslovni prihodi	100,413.00	99,071.00
4. Povećanje/smanjenje zaliha učinaka	-1,511.00	-4,190.00
II Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)	98,902.00	94,881.00
POSLOVNI PRIHODI - ukupno (I+II)	3,189,956.00	1,131,618.00
1. Nabavna vrijednost prodate robe	2,625,480.00	589,662.00
2. Troškovi materijala	149,903.00	131,518.00
I Troškovi nabavke robe i materijala - ukupno (1+2)	2,775,383.00	721,180.00
1. Troškovi bruto zarada	219,736.00	213,184.00
2. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	23,084.00	22,195.00
II Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	242,820.00	235,379.00
III Troškovi amortizacije	92,851.00	93,032.00
1. Troškovi proizvodnih usluga na izradi učinaka	0.00	0.00
2. Troškovi transportnih usluga	3,713.00	4,148.00
2. Troškovi usluga održavanja	0.00	800.00
3. Troškovi reklame i propagande	0.00	0.00
4. Troškovi ostalih usluga	4,822.00	2,836.00
5. Troškovi zakupa skladišnog prostora	0.00	0.00
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	8,535.00	7,784.00
1. Troškovi neproizvodnih usluga	12,890.00	10,899.00
2. Troškovi reprezentacije	2,599.00	1,880.00
3. Troškovi premije osiguranja	2,033.00	606.00
4. Troškovi platnog prometa	3,081.00	3,067.00
5. Troškovi poreza	8,582.00	8,034.00
6. Troškovi doprinosa i članarina	720.00	713.00
7. Ostali nematerijalni troškovi	742.00	2,375.00
V Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 7)	30,647.00	27,574.00
Ostali poslovni rashodi - ukupno (IV + V)	39,182.00	35,358.00
POSLOVNI RASHODI - ukupno (I do V)	3,150,236.00	1,084,949.00

10. FINANSIJSKI RASHODI

	KM 31. decembra 2022.	KM 31. decembra 2021.
1. Rashodi kamata	21.406	33.616
Finansijski rashodi - ukupno	21.406	33.616

11. OSTALI RASHODI

	31. decembra 2022.	31. decembra 2021.
1. Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	0	0
2. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha, materijala i robe i ostali rashodi	285	448
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	285	448

Ostvaren ukupan prihod u periodu iznosi 3.218.115 KM dok ukupni rashodi iznose 3.171.927 KM. Bruto dobitak za period 01.01.- 31.12.2022. godine utvrđen je u iznosu 46.188 KM. Efekti smanjenja odloženih poreskih sredstava iznose 1.281 KM , tako da **neto dobitak** tekuće godine iznosi 44.907 KM.

12. Hipoteke

Radi obezbjedenja novčanog potraživanja po kreditu odobrenog društvu –Mlinpek a.d. Prnjavor kao založnom dužniku na revolving osnovi po osnovu Ugovora o okvirnoj finansijskoj podršci broj 03.02-1-660-1-2/21 od 29.06.2021. godine u iznosu od 800.000,00KM, rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko –pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Prnjavor broj: 21.36/714.1-896/2021 od 08.07.2021. god. odreduje se u zemljишno knjižnom ulošku broj 496 katastarske opštine Prnjavor uknjižba založnog prava - hipoteke u korist Založnog Povjerioca NLB RAZVOJNE BANKE a.d. Banjaluka, filijala Prnjavor u koloni Upisi C lista na Nekretnine u A listu i to na :

k.č.br.227/6 privredna zgrada, Mlin, ekonomsko dvorište, «Kućište» u površini 13.142 m² ,
k.č.br. 227/85 njiva «Kućište» u površini 334 m² ,
k.č.br. 227/86 njiva «Kućište» u površini 403 m² ,
k.č.br. 227/87 njiva «Kućište» u površini 266 m² ,
k.č.br. 227/88 njiva «Kućište» u površini 24 m² ,
k.č.br. 227/61 privredna zgrada, silos, ekonomsko dvorište «Kućište» u površini 3.304 m² ,
k.č.br. 227/89 njiva «Kućište» u površini 1.222 m² ,
vlasništvo založnog dužnika Mlinpek a.d. Prnjavor, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.421.180,92 KM.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nakon datum bilansiranja nije bilo poslovnih transakcija i događaja koji bi imali materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje Društva.

U Prnjavoru 28.02.2023. god.

NOTE SAČINILA



Vladanka Tosić dipl.ecc
Licenca broj SR-0748/23



**"MLINPEK" a.d.
PRNJAVOR**

**Z A B I L J E Š K E
UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01.-30.06.2023. god.**

Prnjavor, 31.07.2023. godine

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

I - OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji za period 01.01.2023-30.06.2023. godine sačinjeni su na obrascima Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova i Izvještaj o promjenama na kapitalu, koji čine set finansijskih izvještaja. Sačinjeni su na bazi Bruto bilansa za period 01.01.-30.06.2023.godine i druge finansijske dokumentacije.

Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko računovodstvenog programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodstva.

Računovodstvena evidencija bazirana je na sledećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 78/20),
- Međunarodni računovodstveni standardi,
- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske«104/21 i 59/22),
- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik Republike Srpske« 59/22),
- Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (»Službeni glasnik Republike Srpske« 59/22).

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,(»Službeni glasnik Republike Srpske«, 94/15 i 8/20), društvo primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde.

Finansijski izvještaji za period 01.01.2022-30.06.2023. godine su sastavljeni u skladu sa kontnim okvirom, propisanim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike »Službeni glasnik Republike Srpske« 104/21 i 59/22. Kontni okvir se primjenjuje od 01.01.2022. godine.

II - OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Osnivanje društva (tada Javno preduzeće) upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci 28.04.1994. god.

Kao Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu, Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 20.09.2001. god.

U 2011. godini izvršeno je usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS broj 127/08 i 58/09) i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srbiji (Sl.gl. RS broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS (Sl.gl. RS broj 119/10). Rješenje o registraciji izdao Okružni Privredni sud u Banjaluci pod brojem 057-0-Reg-11-001066. U sudskom registru su upisane mnogobrojne djelatnosti, a u poslovanju su najviše zastupljene sledeće:

- 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.71 proizvodnja hljeba, svježih peciva i kolača
- 46.21 trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 47.24 trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama

Naziv društva: Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu «Mlinpek» Prnjavor

Sjedište društva: Prnjavor, Magistralni put br. 20

Direktor društva: Pančić Goran

Skraćeni naziv: «Mlinpek» a.d. Prnjavor

Šifra djelatnosti: 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda

Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo

Matični broj: 01832182

JIB kod Preske uprave RS: 4401219350006

PDV broj kod UIO: 401219350006

Broj zaposlenih na dan 30.06.2023. godine je 15.

U narednom pregledu dati su podaci o vlasnicima kapitala sa procentima učešća u ukupnom kapitalu:

NAZIV	BROJ AKCIJA	PROCENTUALNO UČEŠĆE
»Bisprom« d.o.o Prnjavor	1,324.445,00	52,388803
Domuz Dragan	474.710,00	18,777291
Prelić Željko	26.383,00	1,043587
Stanić Miladin	16.380,00	0,647932
Ostali akcionari	686.189,00	27,142387
UKUPNO:	2.528.107,00	100,000000

III - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo se pridržava sledećih načela:

- 1. NAČELO STALNOSTI** iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva kao i ekomska politika zemlje i ekomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u neograničenom roku iz čega proizilazi privremenost i povremenost izveštavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja osim u slučajevima primjena načela impariteta.
- 2. NAČELO DOSLEDNOSTI** koje podrazumijeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe u Aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlaže razlog promene.
- 3. NAČELO REALIZACIJE** po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobici.
- 4. NAČELO IMPARITETA** (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj a obaveza po najvišoj vrijednosti što ima za posledicu odmjeravanje rashoda na više a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvrijedenja (depresijacije) i rezervisanja nazavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.
- 5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA** po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.
- 6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA** pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.
- 7. NAČELO IDENTITETA BILANSA** po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

PROCJENJIVANJE IMOVINE

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

U nekretnine postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, postrojenja i oprema. U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, investicioni nekretnine, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

Sadašnja vrijednost investicionih nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžuju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako

revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvredenjem imovine u bilansu uspjeha.

2. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.

Metod obračuna amortizacije je lienarni tj. proporcionalni (paragraf 62 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema). Prilikom obračuna amortizacije za 2020. godinu Društvo je koristilo slijedeće amortizacione stope:

- Građevinski objekti	1,30 % do 6,00 %
- Oprema	5,00 % do 20,00 %

3.ZALIHE

Zalihe trgovачke robe i materijala vode se po prosječnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodate robe obuhvata fakturnu cijenu, uvozne carine i druge dadžbine. Troškovi popusta oduzimaju se kod određivanja troškova. Obračun utroška zalihe materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene. Zalihe gotovih proizvoda se vode po CK.

4. DATI AVANSI

Dati avansi se vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti.

5. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

Potraživanja od prodaje i druga potraživanja obuhvataju: potraživanja po osnovu prodaje, druga kratkoročna potraživanja i porez na dodatu vrijednost.

Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrijednost koji nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

6. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

U gotovinu i ekvivalente gotovine spadaju: gotovina na poslovnim računima i blagajni. Gotovina se procjenjuje po nominalnoj vrijednosti. Gotovina u stranoj valuti procjenjuje se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

PROCJENJIVANJE PASIVE

1. KAPITAL

U kapital spadaju: osnovni kapital - akcijski kapital, gubitak do visine kapitala i neraspoređena dobit.

2. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

U kratkoročne finansijske obaveze spadaju: kratkoročni krediti u zemlji. Kratkoročne finansijske obaveze u nacionalnoj valuti iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Kratkoročne finansijske obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE

U obaveze prema dobavljačima i druge obaveze spadaju: obaveze iz poslovanja, obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, druge obaveze, osim obaveze za učešće u dobitku i obaveze za porez na dodatu vrijednost.

Obaveze iz poslovanja u nacionalnoj valuti iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

Obaveze za porez na dodatu vrijednost odnose se na obračunat porez na dodatu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

4. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak se obračunava u skladu sa Zakonom o porezu na dobit "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/15; 1/17 i 58/19. Poreska osnovica se utvrđuje poreskim bilansom i poreskom prijavom, a poreska stopa je 10% od iznosa dobitka utvrđenog u poreskom bilansu.

5. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

U pasivna vremenska razgraničenja spadaju: unaprijed obračunati rashodi perioda, obračunati prihodi budućeg perioda, razgraničeni zavisni troškovi nabavke i ostala pasivna vremenska razgraničenja.

NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Nota br.1 Ostala nematerijalna sredstva u iznosu 213.352 KM se odnose na trajno pravo koristenja zemljišta.

Nota br.2 Građevinsko zemljište iskazano je u iznosu 255.820,00 KM, po cijeni koju je utvrdila Opština Prnjavor.

Nota br.3 Građevinski objekti u iznosu od 5.830.162 KM umanjeni su za ispravku vrijednosti od 5.093.853 KM i sadašnja vrijednost iznosi 736.309 KM.

Građevinske objekte obuhvataju:

Silos sa nadstrešicom i rampom za istovar, Postolje sušare, Zgrada mlina, Zgrada pekare, Upravna zgrada sa laboratorijom i restoranom, skladište iznad pekare, Portirnica, Skladište na otvorenom, plato i saobraćajnice, postolje kolske vase, kućica uz kolsku vagu, Kotlovnica i Radiona.

Nota br.4 Nabavna vrijednost Postrojenja i opreme iznosi 3.579.788 KM i umanjena za ispravku vrijednosti u iznosu 3.576.992 KM daje sadašnju vrijednost od 2.796 KM.

Postrojenja i opremu čine:

Sušara, Kolska vaga, Mlinska oprema, Oprema u pekari, Oprema u silosu, kancelarijski namještaj, Laboratorijska oprema, kompjuteri i dr.kanc. oprema, Alati i mašine u radionici.

Nota br. 5 Odložena poreska sredstva u iznosu od 21.569 KM odnose se na poreski gubitak u poslednjih 5 godina i mogućnost umanjenja poreske osnovice u narednih 5 godina (član 25. Zakona o porezu na dobit)

Nota br. 6 Ukupne zalihe materijala, gotovih proizvoda i robe su evidentirane u iznosu 252.918 KM. Zalihe materijala u iznosu od 216.473 KK se odnose na zalihe pšenice, raži i ostalog potrošnog materijala za mlinsku i pekarsku proizvodnju (brašno,germa,so,vreće itd.) Zalihe gotovih proizvoda u iznosu 11.908 KM se odnose na mlinske i pekarske proizvode (brašno, prezla) Zalihe robe u iznosu 24.537 KM se odnose na zalihu merkantilnog kukuruza.

Nota br.7 Kratkoročna potraživanja u iznosu 1.198.3465 KM se odnose na potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica u iznosu 1.154.217 KM i svih ostalih kupaca u zemlji u iznosu 41.629 KM. Potraživanja od kupaca nastala su na osnovu fakturisanja trgovačke robe, gotovih proizvoda, vaganja i ostalih usluga.

Nota br. 8 Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji odnose se na date pozajmice u zemlji na osnovu ugovora u iznosu od 77.390 KM.

Nota br. 9 Gotovina i ekvivalenti gotovine u iznosu 9.281 KM se odnosi isključivo na gotovinu i to na poslovnom računu u banci 9.242 KM i u blagajni društva 39 KM. Društvo ima otvoren poslovni račun u NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

Nota br. 10 Kapital drustva na dan 30.06.2023. godine iznosi 464.885 KM i sastoji se od osnovnog kapitala 2.528.107 KM, nersapoređene dobiti ranijih godina 52.334 KM, gubitka tekuće godine 139.290 KM i gubitka ranijih godina u iznosu od 1.976.266 KM.

Dobitak ranijih godina u iznosu od 52.334 KM će biti raspoređen za pokriće gubitaka ranijih godina, u narednom periodu, nakon što Skupština akcionara doneše odluku o istom.

Nota br. 11 Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 813.290 KM odnose se na kratkoročne kredite (NLB banka) 210.000 KM, kratkoročne pozajmice od povezanog pravnog lica Bisprom u iznosu 250.000 KM i obaveze prema članu društva po osnovu fin.pozajmice u iznosu 353.290 KM.

Društvo je sa NLB bankom a.d. Banja Luka zaključilo Ugovor o okvirnoj finansijskoj podršci dana 29.06.2021. godine broj 03.02-1-660-1-2/21. Kredit je odobren na revolving osnovi. Sredstva Ugovora o finansijskoj podršci su odobrena u iznosu do 800.000,00 KM i biće na raspolaganju korisniku do 25.06.2026. godine za revolving kredite, o čemu će se zaključivati pojedinačni ugovori na godišnjem nivou. Korisnik finansijske podrške će kredit moći koristiti u vidu revolving kredita, na rok do 12 mjeseci,tj. sa obavezom vraćanja ukupnog iznosa po završetku 12 mjeseci.Ugovorne strane zaključuju pojedinačne ugovore svake godine.

Na dan bilansiranja sredstva ovog kredita su povučena u iznosu od 250.000 KM.

Nota br.12 Obaveze iz poslovanja u iznosu od 1.462.979 KM odnose se na obaveze prema dobavljačima povezanim licima i ostalim dobavljačima u zemlji.

Nota br. 13 Obaveze za plate i naknade plate u iznosu 18.789 KM odnose se na platu i putne troškove zaposlenih za jun 2023. godine, koja je obračunata na dan 30.06.2023. godine, a isplaćena 01.07.2023. godine.

Nota br. 14 Ostale obaveze u iznosu 1.575 KM se odnose na obavezu za kamatu po osnovu revolving kredita u NLB banci.

Nota br. 15 Poslovni prihodi u periodu 01.06-30.06.2023. godine iznose 1.231.251 KM.

Prihodi od prodaje trgovačke robe povezanim pravnim licima su 1.119.641 KM, a ostalim kupcima na domaćem tržištu iznose 1.630 KM.

Prihodi od prodaje proizvoda na pomaćem tržištu iznose 56.840 KM.

Prihodi od pruženih usluga iznose 3.740 KM.

U ovom periodu je došlo do smanjenja zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 1.266 KM.

Prihodi po osnovu zakupa objekata za skladistenje žitarica, postavljene antene telekomunikacionih operatera su ostareni u iznosu 50.666 KM.

Nota br. 16 Poslovni rashodi u periodu 01.06-30.06.2023. godine iznose 1.359.546 KM.

Najveće stavke poslovnih rashoda su nabavna vrijednost prodate trgovačke robe u iznosu 1.122.959 KM, troškovi plata i naknada plata zaposlenih 15 radnika iznose 132.417 KM, te troskovi amortizacije netretnina, postrojenja i opreme u iznosu 46.425 KM. Troškovi utrošenog materijala iznose 25.234 KM, a troškovi goriva i energije iznose 18.143 KM.

Nota br. 17 Finansijski rashodi se odnose na rashode kamata na kredit NLB banka u iznosu 10.960 KM.

Nota br. 18 Ostali rashodi u iznosu 36 KM se odnose na PDV obračunat na otpis gotovih proizvoda.

Nota br. 19 Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.231.251 KM.

Nota br. 20 Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 1.370.541 KM.

Nota br. 21 Razlika između ostvarenih ukupni rashoda i ukupnih prihoda iznosi 139.290 KM tako da je ostavrena neto gubitak za period 01.01-30.06.2023. godine u iznosu 139.290 KM.

Nota br. 22 Hipoteke:

Radi obezbeđenja novčanog potraživanja po kreditu odobrenog društvu –Mlinpek a.d. Prnjavor kao založnom dužniku na revolving osnovi po osnovu Ugovora o okvirnoj finansijskoj podršci broj 03.02-1-660-1-2/21 od 29.06.2021. godine u iznosu od 800.000,00KM, rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko –pravne poslove Banja luka, područna jedinica Prnjavor broj: 21.36/714.1-896/2021 od 08.07.2021. god. određuje se u zemljишno knjižnom ulošku broj 496 katastarske opštine Prnjavor uknjižba založnog prava - hipoteke u korist Založnog Povjerioca NLB RAZVOJNE BANKE a.d. Banjaluka, filijala Prnjavor u koloni Upisi C lista na Nekretnine u A listu i to na :

k.č.br.227/6 privredna zgrada, Mlin, ekonomsko dvorište, «Kućište» u površini 13.142 m²,

k.č.br. 227/85 njiva «Kućište» u površini 334 m²,

k.č.br. 227/86 njiva «Kućište» u površini 403 m²,

k.č.br. 227/87 njiva «Kućište» u površini 266 m²,

k.č.br. 227/88 njiva «Kućište» u površini 24 m²,

k.č.br. 227/61 privredna zgrada, silos, ekonomsko dvorište «Kućište» u površini 3.304 m²,

k.č.br. 227/89 njiva «Kućište» u površini 1.222 m²,

vlasništvo založnog dužnika Mlinpek a.d. Prnjavor, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.421.180,92 KM.

U Prnjavoru 31.07.2023.god.

NOTE SAČINILA

Vladanka Tošić dipl.ecc
Licenca broj SR-0748/23

